



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-5259-2/26
Sarajevo, 19.02.2026. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **116.** sjednici održanoj **19.02.2026.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 - Ispravka i 47/24), pretrese prijedlog Zakona iz tačke 1. ovog zaključka i isti donese po hitnom postupku.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

P R E M I J E R

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

**ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O KONCESIJAMA**

(Prijedlog)

Nosilac izrade:
Ministarstvo privrede

Sarajevo, februar, 2026. godine

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka i) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na __. sjednici održanoj dana __. __. 2026. godine, utvrdila je

Prijedlog

**ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O KONCESIJAMA**

Član 1.

(Dopuna člana 5.)

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) u članu 5. u stavu (1) iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi:

"i) Prosumer je krajnji kupac električne energije koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja sa mogućnošću predaje više proizvedene električne energije u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.".

Član 2.

(Izmjena člana 6.)

(1) U članu 6. u stavu (1) tačka 4) mijenja se i glasi:

"4) izgradnja i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju izuzev izgradnje i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa propisima;".

(2) Stav (5) se briše.

Član 3.

(Novi član 33a.)

Iza člana 33. dodaje se novi član 33a. koji glasi:

"Član 33a.

(Supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku)

U postupcima koji se provode po ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ukoliko ovim zakonom ili zakonom na koji ovaj zakon upućuje nije drugačije propisano.".

Član 4.

(Prijelazne i završne odredbe)

(1) Ugovori o koncesiji koji su zaključeni prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji se odnose na izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa propisima, prestaju važiti po sili zakona, danom stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Koncesionari iz ugovora o koncesiji iz stava (1) ovog člana, obavezni su izvršiti isplate svih dospjelih naknada za koncesiju koje su nastale od dana zaključivanja ugovora o koncesiji do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj: _____/26
Sarajevo, __. __. 2026. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 13. stav (1) tačka i) i član 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Rješenjem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 07-01-02-51634/25 od 28.10.2025. godine imenovana je Komisija za analizu odgovarajućih odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), a radi pripreme prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama sa zadatkom Komisije da izvrši analizu odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) koja se prvenstveno odnose na predmet koncesije iz člana 6. stav (1) tačka 4) Zakona o koncesijama – izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju, a u vezi sa odredbama iz člana 6. stav (4) i (5) ovog Zakona, te da nakon provedene analize sačini prijedlog adekvatnih rješenja u Zakonu odnosno prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Dana 02.12.2025. godine ova Komisija je Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dostavila izvještaj o radu zajedno sa Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o koncesijama. Pored navedenog, dana 04.11.2025. godine Javno preduzeće "ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE" d.d. Sarajevo je aktom, broj: 0103-39116-1/25 dostavila Prijedlog za ukidanje obaveze koncesija za projekte fotonaponskih elektrana na području Kantona Sarajevo, kojim aktom se predlaže ukidanje obaveze dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane male snage (npr. do 1000 kW), uključujući sve projekte koji se realizuju na objektima postojećih domaćinstava, komercijalnih i javnih objekata uz poštovanje važećih urbanističkih i elektroenergetskih normi.

S obzirom na navedeno, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je nakon provedenih analiza utvrdilo da se realizacijom ovih projekata postiže veći stepen proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije - zelene energije, te da postoji opravdana potreba za uređenje predmeta koncesije iz člana 6. stav (1) tačka 4) Zakona o koncesijama – izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju.

Dalje, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je primjenom odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) utvrdilo da postoji potreba da se u određenim pitanjima čija primjena nije regulisana ovim zakonom, primjene odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/98, 48/99 i 61/22).

Zbog navedenog, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je ocijenilo neophodnim - da je potrebno, bez ikakvog daljeg odlaganja, donijeti Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, odnosno donijeti ovaj zakon po hitnom postupku u skladu sa članom 159. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22- Ispravka i 47/24), a za što su ispunjeni uslovi. Slijedom toga, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, kao nosilac pripreme ovog zakona, pripremilo je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, u kojem su data potrebna pravna rješenja, a koja pravna rješenja su opisana u ovom obrazloženju.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 - Ispravka i 32/22) i Pravilnikom o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 34/16 i 15/18), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je uputilo zahtjeve za dostavljanje mišljenja na

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, i to: Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo. Po zahtjevima ovog Ministarstva, na Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, dostavljena su mišljenja od strane: Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, broj: 09-02-58711/25 od 07.01.2026. godine, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj: 03-04/2-04-58741/25 od 14.01.2026. godine, Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, broj: 08/03-11-58703/26 HA od 05.01.2026. godine i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, broj: M-2/2026 od 15.01.2026. godine. Nakon razmatranja gore navedenih mišljenja, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je konstatovalo - **da su, u osnovi, sva gore pomenuta mišljenja pozitivna.**

Nakon prijema navedenih mišljenja, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je izvršilo dodatnu analizu sačinjenog teksta Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, te je izvršio doradu istog bez suštinske promjene samog ovog teksta. Tako je u članu 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, navedeno da se u Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) u članu 5. u stavu (1) iza tačke h) dodata nova tačka i) koja glasi: "i) Prosumer je krajnji kupac električne energije koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja sa mogućnošću predaje više proizvedene električne energije u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.". U ovoj odredbi je izvršeno brisanje tačke j) odnosno ista je inkorporirana u tačku i). U članu 2. stav (1) ovog Prijedloga izvršeno je brisanje riječi važeći ispred riječi propisi, te je brisan stav (4) odnosno riječi: "Dosadašnji stav (6) postaje stav (5), a dosadašnji stav (7) postaje stav (6)." Radi što preciznijeg određenja ugovora o koncesiji koji prestaju ovim Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, u članu 4. precizno je navedeno da se ista odredbe odnosi na Ugovore o koncesiji koji su zaključeni prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji se odnose na izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa propisima odnosno ova odredba se odnosi na ona pravna lica koja prema ovom Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama ne bi imali obavezu zaključenja ugovora o koncesiji. U stavu (2) člana 4. precizirano je da su Koncesionari iz ugovora o koncesiji iz stava (1) ovog člana, obavezni izvršiti isplate svih dospjelih naknada za koncesiju koje su nastale od dana zaključivanja ugovora o koncesiji do dana stupanja na snagu ovog zakona.

PRAVNA RJEŠENJA

Član 1. - Ovim članom propisano je da se u Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) u članu 5. u stavu (1) iza tačke h) dodaje se nova tačka i) koja glasi:

"i) Prosumer je krajnji kupac električne energije koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja sa mogućnošću predaje više proizvedene električne energije u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.".

Član 2. - Ovim članom propisano je da se u Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), u članu 6. u stav (1) tačka 4) mijenja i glasi:

"4) izgradnja i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju izuzev izgradnje i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa propisima;".

Također, izvršeno je brisanje člana 6. stav (5).

Član 3. Ovim članom propisano je da se u postupcima koji se provode po ovom zakonu primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku, ukoliko ovim zakonom ili zakonom na koji ovaj zakon upućuje nije drugačije propisano.

Član 4. Ovim članom propisane su prijelazne i završne odredbe i to na sljedeći način: "Ugovori o koncesiji koji su zaključeni prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji se odnose na izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa propisima, prestaju važiti po sili zakona, danom stupanja na snagu ovog zakona. Koncesionari iz ugovora o koncesiji iz stava (1) ovog člana, obavezni su izvršiti isplate svih dospjelih naknada za koncesiju koje su nastale od dana zaključivanja ugovora o koncesiji do dana stupanja na snagu ovog zakona."

Članom 5. Ovim članom propisano je stupanje na snagu ovog zakona. Naime, propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

FINANSIJSKA SREDSTVA

Provođenje ovog zakona ima uticaj na Budžet Kantona Sarajevo i budžete općina u Kantonu Sarajevo, a isti je prikazan u Obrascu izjave o fiskalnoj procjeni - Obrazac IFP-DA. Za provođenje ovog zakona u 2026. godini i 2027. godini nisu potrebna dodatna budžetska sredstva. Provođenje ovog zakona ima uticaj na Budžet Kantona Sarajevo koji se ogleda u procjeni umanjjenja prihoda po osnovu naknada za koncesiju u 2025. godini (n), 2026. godini (n+1) i 2027. godini (n+2). Umanjenje prihoda dijeli se u omjeru: 40% u Budžet Kantona Sarajevo i 60% u Budžet općine u Kantonu Sarajevo na čijoj teritoriji se nalazi solarna elektrana. Od ukupnog umanjjenja prihoda, u Budžetu Kantona Sarajevo u 2025. godini (n), umanjjenje prihoda nije bilo, dok će u 2026. godini, (n+1) biti u iznosu od 185,90 KM i (n+2) godini u iznosu od 185,90 KM, a u Budžetu općina u Kantonu Sarajevo umanjjenje prihoda je sljedeće: u (n) godini umanjjenja neće biti, (n+1) godini u iznosu od 278,85 KM i (n+2) godini u iznosu od 278,85 KM. Također, potrebno je navesti da će predloženim zakonom biti umanjen prihod za Budžet Kantona Sarajevo i za iznose koncesionih naknada za privredna društva koja se bave izgradnjom i/ili korištenjem postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. S tim u vezi ukazujemo da je Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, aktom, broj: UP-1-14-07-13.2-05941/25 od 04.04.2025. godine Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, dostavila tabelarni prikaz solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i tabelarni prikaz solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za prodaju na tržištu. 39 privrednih društava sa tabelarnog prikaza solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe će zbog predloženog zakona biti oslobođeni od obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji, dok bi sa tabelarnog prikaza solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za prodaju na tržištu od obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji moglo biti oslobođeno određeni broj privrednih društava ukoliko ispunjavaju uslove za oslobađanje od obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji u skladu sa predloženim zakonom. U ovom trenutku Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nema podatke o tim privrednim društvima niti je moguće izvršiti procjenu broja tih privrednih društva. U odnosu na ova privredna društva koja će biti oslobođena obaveza zaključivanja ugovora o koncesiji ili bi mogli biti oslobođeni obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji ne može se izvršiti procjena uticaja na Budžet Kantona Sarajevo obzirom da nije moguće procijeniti koji iznos koncesione naknade bi bio ugovoren, koji broj privrednih društva bi mogao biti oslobođen od obaveza zaključivanja ugovora o koncesiji niti o količini električne energije koju bi ta privredna društva proizvodila. Napominjemo da je ovaj Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o

koncesijama predložen s ciljem potsticanja većeg stepena proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije - zelene energije.

Shodno navedenom, predlaže se Vladi Kantona Sarajevo da donese zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama i predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, pretrese Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama i donese ovaj zakon po hitnom postupku.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

Broj: 07-01-02-51634/25
Sarajevo, 28.10.2025. godine

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 28. st. (1) i (2) Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16, 45/19 i 6/25) i člana 3. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/20), ministar privrede Kantona Sarajevo d o n o s i

RJEŠENJE

Član 1.

Imenuje se Komisija za analizu odgovarajućih odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), a radi pripreme prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (u daljem tekstu: Komisija), u slijedećem sastavu:

1. [redacted]; Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednik;
2. [redacted], Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, član;
3. [redacted], Univerzitet u Sarajevu-Ekonomski fakultet, član;
4. [redacted], Univerzitet u Sarajevu-Elektrotehnički fakultet, član;
5. [redacted], Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, član.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će član Komisije kojeg odredi predsjednik Komisije.

Član 2.

Zadatak Komisije je da izvrši analizu odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) koje se prvenstveno odnose na predmet koncesije iz člana 6. stav (1) tačka 4) Zakona o koncesijama - izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju, a u vezi sa odredbama iz člana 6. stav (4) i (5) ovog Zakona, te da nakon provedene analize sačini prijedlog adekvatnih rješenja u Zakonu odnosno prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Član 3.

Komisija je dužna da zadatak iz člana 2. ovog rješenja obavi u roku od 15 dana, te da o svom radu sačini izvještaj, koji će po okončanju posla sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama dostaviti ministru privrede Kantona Sarajevo.

Član 4.

Komisija će zadatke iz člana 2. ovog rješenja obavljati poslije redovnog radnog vremena. Članovima Komisije pripada pravo na naknadu za rad u Komisiji, a koja će biti utvrđena posebnim rješenjem ministra privrede Kantona Sarajevo.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-122, Fax: + 387 (0) 33 562-226
Web: <http://mp.ks.gov.ba>, E-mail: mp@mp.ks.gov.ba

1/2

Obrazloženje

Uzimajući u obzir važnost i značaj problematike vezano za predmet koncesije - izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju, a s namjerom da se analiziraju postojeće odredbe Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25) koje se odnose na ovaj predmet koncesije, te shodno tome, da se predlože adekvatnija zakonska rješenja, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja putem ovog ministarstva može se izjaviti žalba Odboru državne službe za žalbe Federacije BiH u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.



Dostavljeno:

- Imenovanim (x5),
- Evidenciji,
- Arhivi.



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-122, Fax: + 387 (0) 33 562-226
Web: <http://mp.ks.gov.ba>, E-mail: mp@mp.ks.gov.ba

2/2

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

Komisija za analizu odgovarajućih odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), a radi pripreme prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

IZVJEŠTAJ O RADU

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 28. stav (1) i (2) Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16, 45/19 i 6/25) i člana 3. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuju Vlada Kantona Sarajevo i rukovodici kantonalnih organa državne službe ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/20), ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donio je Rješenjem, broj: 07-01-02-51634/25 od 28.10.2025. godine, Komisiju za analizu odgovarajućih odredbi Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), a radi pripreme prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (u daljnjem tekstu: Komisija), u sastavu:

1. _____ (Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo) – predsjednik,
2. _____ (Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo) – član,
3. _____ (Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet) – član,
4. _____ (Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet) – član i
5. _____ (Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet) – član.

Komisija je održala prvi sastanak dana 07.11.2025. godine, drugi sastanak dana 17.11.2025. godine i treći sastanak Komisije dana 01.12.2025. godine, a između sastanaka vršena je intenzivna verbalna i elektronska komunikacija između članova Komisije kojima su se usaglašavale izmjene i dopune Zakona o koncesijama, koji je usaglašen na sastanku održanom dana 01.12.2025. godine, a koji tekst čini sastavni dio ovog izvještaja.

Komisija:

_____, predsjednik

_____, član,

_____, član,

_____, član,

_____, član.

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka i) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na __. sjednici održanoj dana __. __. 2025. godine, utvrdila je

Prijedlog

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI
ZAKONA O KONCESIJAMA

Član 1.

(Dopuna člana 5.)

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), u članu 5. stav (1) iza tačke h) dodaju se tačke i) i j) koje glase:

"i) "Prosumer" označava krajnjeg kupca električne energije koji proizvodi električnu energiju iz OIEiEK za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja sa mogućnošću predaje više proizvedene električne energije u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.

j) "OIEiEK" znači obnovljivi izvori energije i efikasna kogeneracija."

Član 2.

(Izmjena člana 6.)

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), u članu 6. stav (1) tačka 4) mijenja se i glasi:

"(4) izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju izuzev izgradnje i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u skladu sa važećim propisima."

U članu 6. stav (5) briše se.

Dosadašnji stav (6) postaje stav (5), a dosadašnji stav (7) postaje stav (6).

Član 3.

(Prelazne i završne odredbe)

Ugovori o koncesiji koji su zaključeni, a čiji predmet koncesije je drugačije regulisan ovim Zakonom, prestaju danom stupanja na snagu ovog Zakona. Koncesionar iz tih Ugovora o koncesiji, obavezan je izvršiti isplate svih koncesionih naknada koje su nastale od dana zaključivanja ugovora o koncesiji do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj: ____/25
Sarajevo, __. __. 2025. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić



VLADA KANTONA SARAJEVO

Na ruke: Premijera kantona gosp. Nihad Uk

Sarajevo, 04-11-2025

Broj: 01-03-39116-1/2

Reisa Džemaludina Čauševića 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 562-068
Fax: +387 (0)33 562-211
Email: premijer@vlada.ks.gov.ba

Predmet: Prijedlog za ukidanje obaveze koncesija za projekte fotonaponskih elektrana na području Kantona Sarajevo

Poštovani,

U skladu sa strateškim ciljevima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona Sarajevo u oblasti dekarbonizacije i energetske tranzicije, te u svjetlu međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine preuzetih kroz Pariški sporazum i Zeleni plan za Zapadni Balkan, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo upućuje inicijativu za ukidanje obaveze koncesionih odobrenja za projekte izgradnje fotonaponskih elektrana male snage (do 1 MW), naročito onih realizovanih u okviru prosumerskih modela na krovovima domaćinstava, poslovnih i javnih objekata.

Savremeni globalni trendovi u oblasti energetike nedvosmisleno potvrđuju značaj i nezaobilaznost obnovljivih izvora energije u procesu napuštanja fosilnih goriva i jačanja energetske nezavisnosti. Fotonaponske elektrane, kao jedan od najsnažnijih alata za postizanje ciljeva energetske tranzicije, nude rješenja koja su ekološki prihvatljiva, ekonomski isplativa i tehnički održiva, naročito u urbanim i suburbanim sredinama poput Kantona Sarajevo. Također, povećana primjena obnovljivih izvora omogućava smanjenje cijena električne energije na globalnom tržištu, što doprinosi dugoročnoj ekonomskoj stabilnosti. Poznato je da klimatske promjene sve više utiču na globalni ekosistem, uzrokujući porast prosječne temperature, topljenje ledenih pokrivača i pojavu ekstremnih vremenskih nepogoda. Njihov glavni uzrok je povećana emisija stakleničkih gasova iz sagorijevanja fosilnih goriva.

Dekarbonizacija, kao ključna strategija u borbi protiv klimatskih promjena, podrazumijeva postepeno smanjenje upotrebe fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije. Ovaj proces uključuje poboljšanje energetske efikasnosti, razvoj pametnih mreža i povećanje ulaganja u tehnologije skladištenja energije, kako bi se osiguralo stabilno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom. Pored toga, važna je uloga međunarodnih i nacionalnih politika koje podstiču smanjenje emisija kroz regulative, porezne olakšice i poticaje za ulaganje u obnovljive izvore. Ulaganja u projekte vezane za obnovljive izvore energije direktno doprinose otvaranju novih radnih mjesta, razvoju lokalne industrije i tehnološkim inovacijama. Poseban naglasak stavlja se na uvođenje sistema trgovanja emisijama CO₂, čime se podstiču kompanije na smanjenje emisija i prelazak na čišće oblike energije.



Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178854 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, 1. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safet boga Bašagića 6

Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim solarnim potencijalom, s prosječnim godišnjim sunčevim zračenjem između 1240 i 1600 kWh/m², što je iznad evropskog prosjeka. Ovaj prirodni potencijal se može i mora iskoristiti za unapređenje energetske efikasnosti, stabilnosti i otpornosti sistema, pri čemu administrativne prepreke, poput obavezne koncesije za male fotonaponske sisteme, predstavljaju nepotrebnu barijeru.

Praksa država članica Evropske unije (Njemačka, Hrvatska, Italija, Španija) je ukidanje obaveze koncesija za izgradnju solarnih elektrana na privatnim objektima i parcelama čime se jasno razdvaja:

- **koncesione djelatnosti** (eksploatacija resursa),
- **energetskih djelatnosti** proizvodnje električne energije iz **vlastitih kapaciteta** (krovne solarne elektrane, male FNE).

Time je u većini EU jurisdikcija ukinuta koncesiona obaveza za **male solarne objekte**, čime se ubrzava energetska tranzicija i omogućava aktivno učešće građana u proizvodnji čiste energije.

Analizom podataka o priključenim fotonaponskim elektranama u sistemu JP Elektroprivreda BiH utvrđeno je da je Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo u značajnom zaostatku u odnosu na druge regije.

ED	mE na biogas		mE na sunčevu energiju		mHE		mTE		mVE		Total	
	Broj	Snaga (MW)	Broj	Snaga (MW)	Broj	Snaga (MW)	Broj	Snaga (MW)	Broj	Snaga (MW)	Broj	Snaga (MW)
ED Bihać			68	20,08	3	13,30					71	33,38
ED Mostar			38	6,29	7	17,60					45	23,89
ED Sarajevo			95	7,41	8	11,77					103	19,18
ED Travnik	1	0,15	89	10,79	34	27,74					124	38,68
ED Tuzla	4	0,60	43	3,78	2	2,55	2	16,50			51	23,43
ED Zenica			395	36,25	10	7,4	1	11,49	1	0,34	407	55,48
Total	5	0,75	728	84,6	64	80,36	3	27,99	1	0,34	722	178,91

Iz gornje tabele je vidljivo da je učešće ED Sarajevo u ukupnom "solarnom portfelju" JP EPBIH:

- Po broju: ~13,05 % svih solarnih postrojenja.
- Po snazi: ~8,76 % ukupne solarne snage.

Prosječna veličina solarne elektrane (Solar MW / broj, u kW) ED Sarajevo je približno 78 kW po elektrani što ukazuje na najmanju prosječnu snagu među Podružnicama, odnosno ova vrijednost predstavlja indikativni pokazatelj dominacije krovnih/prosumerskih projekata manjeg kapaciteta. Ako se uzme u obzir da su gore dati podaci objedinjeni za kanton Sarajevo i Kanton Goražde onda su pokazatelji za sam Kanton Sarajevo još i lošiji.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
 1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
 1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
 1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo
 www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Čemija 1
 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
 Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
 «Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Podaci o novim projektima, odnosno broju novih zahtjeva za priključenje fotonaponskih elektrana dati su u sljedećoj tabeli

ED/PJD	Broj neriješenih zahtjeva	Snaga DG (MW)
Bihać	128	87,36
Mostar	87	49,67
Sarajevo	40	9,13
PJD Goražde	8	1,35
Sarajevo	32	7,78
Travnik	153	35,10
Tuzla	219	121,65
Zenica	351	128,82
Total	978	425,72

Udio zahtjeva u Kantonu Sarajevo od ukupnog broju zahtjeva iznosi 3,27%, dok je udio u ukupnoj snazi distribuiranih generatora 1,85%, te je Kanton Sarajevo na posljednjem mjestu i po broju zahtjeva i po veličini (priljučnoj snazi) projekata.

Ovaj nesrazmjer jasno ukazuje na postojanje regulatornih i administrativnih prepreke, među kojima se posebno ističu koncesione procedure i prateće naknade.

Uvažavajući činjenicu da je procedura podnošenja zahtjeva iz izdavanja elektroenergetskih saglasnosti identična u svim Podružnicama, očigledno je da su kompleksne procedure pribavljanja dozvola, kao i druga opterećenja u vidu koncesionih naknada, razlog za manji interes investitora za izgradnju FNE u Kantonu Sarajevo.

U JP Elektroprivreda BiH u toku realizacija projekta „Prosumers5000+“, koji ima za cilj omogućiti instalaciju fotonaponskih sistema na krovovima domaćinstava, ukupne instalisane snage 22,5 MW i godišnje proizvodnje cca 26 GWh.

Projekat je prepoznat kao strateški i planiran je da se finansira iz kombinacije sredstava Svjetske banke, javnih fondova i vlastitog učešća korisnika. Pilot faza projekta je već započeta, a dodatna institucionalna podrška, značajno bi doprinijela njegovoj implementaciji u Kantonu Sarajevo.

Ukoliko se zadrži postojeća praksa obaveznih koncesionih naknada za proizvodnju električne energije iz solarnih izvora, postoji ozbiljna bojazan da Kanton Sarajevo neće u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje nude dostupni međunarodni i domaći grantovi, kao ni razvojni projekti poput ovog, što može rezultirati zaostajanjem u energetske tranziciji i propuštanjem investicija koje su uslovljene povoljnim i predvidivim regulatornim okvirom.

Zadržavanje sadašnje režima moglo bi:

- onemogućiti korištenje dostupnih grant sredstava,
- obeshrabrili građane i mala preduzeća da investiraju u solarne panele,
- dovesti do energetske stagnacije Kantona Sarajevo u odnosu na druge regije.



Vilsonovo šetaliste 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zrnaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Uvažavajući sve navedeno predlažemo da Vlada Kantona Sarajevo donese odluku o ukidanju obaveze dodjele koncesija za izgradnju fotonaponskih elektrana male snage (npr. do 1000 kW), uključujući sve projekte koji se realizuju na objektima postojećih domaćinstava, komercijalnih i javnih objekata, uz poštivanje važećih urbanističkih i elektroenergetskih normi.


Time bi se omogućila:

- Energetska efikasnost: Ubrzana realizacija solarnih projekata i povećanje udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije Kantona Sarajevo
- Energetska tranzicija: Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije;
- Dekarbonizacija: Smanjenje emisija CO₂ - smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo
- Socijalni efekti: Smanjenje troškova električne energije za domaćinstva i energetskog siromaštva
- Privredni rast: Otvaranje novih radnih mjesta i poticanje domaće solarne industrije
- Administrativno rasterećenje: Uklanjanje složenih procedura i brža implementacija projekata OIE u Kantonu Sarajevo

JP Elektroprivreda BiH smatra da bi ukidanje koncesione obaveze za male fotonaponske elektrane u Kantonu Sarajevo bilo u potpunosti u skladu s politikama Federacije BiH, evropskim praksama i ciljevima energetske tranzicije.

Spremni smo pružiti svu stručnu, tehničku i pravnu podršku u izradi prijedloga izmjena relevantnih propisa i podzakonskih akata.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- Naslovu
- 01
- 01-1
- 08
- 03
- 03-5
- a/a



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH,

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
3389002208746755 - UniCredit banka d.d. Mostar
1549212003366506 - Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo
1610000005160023 - Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo
1401011110000812 - Sberbank BH d.d. Sarajevo
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zrnja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona
Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Уред за законодавство Владе
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Office for Legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-58711/25
Sarajevo, 07.01.2026. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama.-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

M I Š L J E N J E

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo je dana 20.09.2011. godine dao konačno mišljenje, broj: 09-02-24603-1/11, na prijedlog Zakona o koncesijama.

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje pitanja iz čl. 5. i 6. Zakona o koncesijama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), koja regulišu pojam prosumera i predmet koncesije koji se odnosi na izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju i izuzetke od istih, a koja su stručne prirode za čiju zakonitost je odgovoran nosilac pripreme predmetnog materijala. Nadalje, prijedlog Zakona propisuje i novi član 33a. koji reguliše supsidijarnu primjenu odredbi Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22).

Članom 3. stav (1) tačka pp) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/23) definisan je pojam prosumera.

Nadalje, članom 6. stav (2) Zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) propisano je da će se dodjela koncesije za predmete koji nisu sadržani u Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine i stavu (1) ovog člana urediti kantonalnim zakonom. Kako predmet koncesije mogu biti prirodna bogatstva, dobra u općoj upotrebi ili djelatnosti od općeg interesa, ocjena opravdanosti prihvatanja predloženih rješenja sadržanih u prijedlogu Zakona je u nadležnosti Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18- Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

- 1. Naslovu
- 2. Evidencija
- 3. Arhiva



ŠEF UREDA

Elma Bećirović



07
542

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-04-58741/25
Sarajevo, 14.01.2026. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE
g. Zlatko Mijatović, ministar

PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, mišljenje -

VEZA: Vaš akt, broj: 07-01-01-51634/25 od 23.12.2025. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum veze, na osnovu člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Zakona i daje slijedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama je propis kojim se ne povrjeđuju prava i slobode zaštićene odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08/03-11-58703/26 HA
Sarajevo, 05.01.2026. godine

MINISTARSTVO PRIVREDE
KANTON SARAJEVO

Predmet: Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
Veza: Vaš dopis, broj: 07-01-01-51634/25 od 23.12.2025. godine

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog zakona dostavili na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-DA u kojem je data sljedeća izjava: „Predloženim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama prestaje da važi Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju – Solarne elektrane „Fotonaponska elektrana Filter stanica – Ilijaš 80kW“, instalisane snage 80kW, općina Ilijaš, broj 02-13-49803/24 od 05.11.2024. godine, koji je zaključen između Kantona Sarajevo – Vlade Kantona kao koncesora i JKP „VODOSTAN“ d.o.o. kao koncesionara (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji). Obračun je izvršen tako što je minimalna količina električne energije od 74.782 kWh pomnožena sa referentnom cijenom električne energije određena odlukom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosni i Hercegovini, broj: 07-02-1-1128-1/24 od 24.10.2024. godine koja iznosi 0,138094 KM/kWh. Minimalna količina električne energije je uzeta prilikom obračuna, obzirom na to da se ne može sa sigurnošću utvrditi električna energija koju će koncesionar JKP „VODOSTAN“ d.o.o. Ilijaš zaista i proizvesti. Dalje, referentna cijena električne energije određena odlukom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosni i Hercegovini, broj: 07-02-1-1128-1/24 od 24.10.2024. godine uzeta je prilikom ovog obračuna obzirom da je ova komisija ovlašteno tijelo za utvrđivanje referentne cijene električne energije, a da se tržišna cijena električne energije za naredne tri godine ne može utvrditi. Dalje, u odnosu na 2025. godinu nije navedeno da će doći do umanjjenja Budžeta Kantona Sarajevo obzirom da još uvijek nisu ispunjeni uslovi iz Ugovora o koncesiji za naplatu ove koncesione naknade. Također, potrebno je navesti da će predloženim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama biti umanjen prihod za Budžet Kantona Sarajevo i za iznose koncesionih naknada za privredna društva koja se bave izgradnjom i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju domaćih ili stranih pravnih lica koja imaju status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrše proizvodnju električne energije za vlastite potrebe („Prosumer“ označava krajnjeg kupca električne energije koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja sa mogućnošću predaje više proizvedene



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

električne energije u mrežu u vidu energetskeg ili monetarnog kredita). S tim u vezi ukazujemo da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, aktom, broj: UP-1-14-07-13.2-05941/25 od 04.04.2025. godine Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, dostavila tabelarni prikaz solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i tabelarni prikaz solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za prodaju na tržištu. 39 privrednih društava sa tabelarnog prikaza solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe će zbog predloženog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama biti oslobođeno od obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji, dok bi sa tabelarnog prikaza solarnih elektrana za proizvodnju električne energije za prodaju na tržištu od obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji moglo biti oslobođeno određeni broj privrednih društava ukoliko ispunjavaju uslove za oslobađanje od obaveze zaključivanja ugovora (ukoliko imaju status prosumera) u skladu sa Predloženim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama. U ovom trenutku Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nema podatke o tim privrednim društvima niti je moguće izvršiti procjenu broja tih privrednih društava. U odnosu na ova privredna društva koja će biti oslobođena obaveza zaključivanja ugovora o koncesiji ili bi mogli biti oslobođeni obaveze zaključivanja ugovora o koncesiji ne može se izvršiti procjena uticaja na Budžet Kantona Sarajevo obzirom da nije moguće procijeniti koji iznos koncesione naknade bi bio ugovoren, koji broj privrednih društava bi mogao biti oslobođen od obaveza zaključivanja ugovora o koncesiji niti o količini električne energije koju bi ta privredna društva proizvodila. Napominjemo da je ovaj Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama predložen s ciljem posticanja većeg stepena proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije – zelene energije “.

U obrascu izjave o fiskalnoj procjeni IFP-DA vidljivo je da za implementaciju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u 2026. godini i 2027. godini neće biti potrebna dodatna sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo. Također se u izjavi o fiskalnoj procjeni navodi da će usvajanjem Prijedloga zakona dovesti do umanjjenja prihoda Kantona Sarajevo i to za 2026. godinu u iznosu od 185,90 KM, kao i u 2027. godini – 185,90 KM.

Na osnovu Izjave o fiskalnoj procjeni, a u skladu sa usvojenim Budžetom Kantona Sarajevo za 2026. godinu, Ministarstvo finansija konstatuje da će navedena izmjena Zakona proizvesti manji priliv prihoda po osnovu davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenta i autorskih prava (konto 721112) kao i podsticanje većeg stepena proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije – zelena energija. Ukoliko se Vlada odluči za realizaciju Prijedloga zakona, potrebno je uzeti u obzir smanjenje prihodovne strane u okviru fiskalnog kapaciteta Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. i 2027. godinu.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga zakona koji se obrađuje i obrazloženja navedenog u Obrascu IFP-DA Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila:
Kontrolisali:



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Public Defender's Office of Sarajevo Canton

Broj: M-2/2026
Sarajevo, 15.01.2026. godine

15 - 01 - 2026
07-01-01-51634-5
125

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

Veza: Akt Ministarstva privrede br: 07-01-01-51634/25 od 23.12.2025. godine

Aktom broj i datum veze, koji je zaprimljen od strane ovoga Pravobranilaštva dana 31.12.2025. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo zatražilo je mišljenje ovog Pravobranilaštva u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25), u daljem tekstu: Zakon, sve u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Sl. novine Kantona Sarajevo“, 50/2017 - prečišćen tekst, 2/2018 - ispr. i 32/2022).
Postupajući u skladu sa odredbama člana 14. Zakona o pravobranilaštvu („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 33/2008, 7/2012, 44/2016 i 45/2021), a u vezi sa članom 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Sl. novine Kantona Sarajevo“, 50/2017 - prečišćen tekst, 2/2018 - ispr. i 32/2022), Pravobranilaštvo je izvršilo uvid u dostavljeni prijedlog Zakona, te isti dalje sljedeće:

MIŠLENJE

Uvidom u dostavljeni prijedlog Zakona utvrđeno je da se odredbama dostavljenog prijedloga Zakona ne uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima u vlasništvu Kantona, kao ni imovinski interesi Kantona Sarajevo.

Kako se dostavljenim prijedlogom Zakona ne uređuju imovinsko-pravni odnosi i imovinski interesi Kantona Sarajevo, to ovo Pravobranilaštvo nema primjedbi niti sugestija na dostavljeni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 27/11, 15/13, 1/22 i 24/25).

S poštovanjem,



upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantona Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14

03. septembra 2014. godine

Predsjedavajuća

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14

22. augusta 2014. godine

Sarajevo

Po ovlaštenju

Esad Hrvatić, s. r.

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO (Novi prečišćeni tekst)

1 - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaze imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju sa obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
SarajevoPo ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA
(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izvršetak o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14
08. septembra 2014. godine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Esad Pikanjač, s. r.

ISPRAVKA

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

ISPRAVKU

ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoje riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoje riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14
12. septembra 2014. godine
Sarajevo

Sekretar
Skupštine Kantona Sarajevo
Abid Kolašinac, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOPĆENJE

O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA
JULI/SRPANJ 2014. GODINE

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39
11. septembra 2014. godine

Direktor
Hidajeta Bajramović, s. r.

SLUŽBENE OBJAVE

UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je: OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA ČESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoji i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislama utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14
12. juna 2014. godine
Sarajevo

Ministrica
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XVI – Broj 27

Ponedjeljak, 24. oktobra 2011. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona

Na osnovu čl. 13. (i) i 18. (b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 40. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 24. oktobra 2011. godine, donijela je

ZAKON O KONCESIJAMA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Zakona)

Ovim Zakonom se definira pojam koncesije, osnovni pojmovi, predmet koncesije, utvrđuje planiranje i pripreme radnje za dodjelu koncesije, osnivanje i nadležnosti Komisije za koncesije, postupak dodjele koncesije, ugovor o koncesiji, prava i obaveze koncesionara, nadzor, te druga pitanja od značaja za ostvarivanje koncesija na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton).

Član 2. (Definiranje pojma koncesije)

Koncesija je davanje prava na korištenja prirodnog bogatstva, dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg interesa, koje nadležni kantonalni organ (u daljnjem tekstu: koncesor) dodjeljuje na određeno vrijeme, uz plaćanje koncesione naknade, domaćem ili stranom pravnom ili fizičkom licu registrovanom za obavljanje privredne djelatnosti (u daljnjem tekstu: koncesionar), pod uslovima propisanim ovim Zakonom.

Član 3. (Cilj)

Cilj ovog zakona je da propiše transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uslova pod kojima se pravnim ili fizičkim domaćim ili stranim licima registrovanim za obavljanje privredne djelatnosti, mogu dodjeljivati koncesije u Kantonu i stimulisanje ulaganja domaćeg i stranog kapitala u oblastima utvrđenim ovim Zakonom.

Član 4. (Načela)

(1) Uređivanje uslova, načina i postupka dodjele koncesije zasniva se na načelima jednakog i pravičnog tretmana,

slobodne tržišne utakmice i autonomije volje ugovornih strana.

- (2) Načelo jednakog i pravičnog tretmana obuhvata zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu između učesnika u postupku dodjele koncesije i izbora koncesionara, kao i obavezu da učesnici u postupku izbora koncesionara imaju potpune i tačne informacije o postupku, standardima i kriterijima za izbor koncesionara.
- (3) Načelo slobodne tržišne utakmice obuhvata zabranu ograničavanja konkurencije između učesnika i obavezu prihvatanja svih učesnika čije ponude zadovoljavaju uslove propisane zakonom.
- (4) Načelo autonomije volje obuhvata slobodu ugovornih strana da u skladu sa zakonom i drugim propisima i dobrim poslovnim običajima, međusobna prava i obaveze urede po svojoj volji.

Član 5. (Osnovni pojmovi)

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedeća značenja:

- a) **Davalac koncesije (koncesor)** je Kanton Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: koncesor), koji putem resornih ministarstava vode postupak dodjele koncesije odnosno zaključuju ugovor o koncesiji.
- b) **Koncesija** je pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od općeg interesa određenih ovim zakonom.
- c) **Koncesionar** je pravno lice osnovano u skladu sa posebnim zakonima Federacije ili fizičko domaće ili strano lice kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa ovim zakonom.
- d) **Ugovor o koncesiji** je ugovor koji zaključuju koncesor s jedne strane i koncesionar s druge strane, a koji sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama vezanim za korištenje dodijeljene koncesije.
- e) **Naknada za koncesiju** je naknada koju plaća koncesionar na osnovu ugovora o koncesiji.
- f) **Registar koncesija** je jedinstvena elektronska evidencija ugovora o koncesijama dodijeljenih na području Kantona.
- g) **Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača** je upravni akt koji donosi koncesor na prijedlog Komisije za koncesije (u daljnjem tekstu: Komisija) nakon ocjene pristiglih ponuda

- za dodjelu koncesije, a u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za izbor najpovoljnije ponude.
- h) **Ponudač** je pravno ili fizičko domaće ili strano lice koje je dostavilo ponudu u postupku za dodjelu koncesije ili je podnijelo samoinicijativnu ponudu.

Član 6. (Predmet koncesije)

- (1) Predmeti koncesije prema odredbama ovog zakona su:
- 1) objekti saobraćaja u mirovanju (javne podzemne i/ili nadzemne garaže, parkirališta);
 - 2) izgradnja i/ili korištenje saobraćajnica u nadležnosti Kantona;
 - 3) izgradnja i/ili korištenje objekata u oblasti energetike i energetskih medija (hidroenergetski objekti, termoelektrane, termoelektroenergetski objekti, vjetroenergetski objekti, cjevovodi), instalirane snage do 5 MW;
 - 4) izgradnja i/ili korištenje objekata vodoprivrede i vodosnabdijevanja (hidroakumulacije, objekti snabdijevanja vodom, korištenje vodotoka i drugih voda);
 - 5) komunalne usluge (vodosnabdijevanje, zagrijavanje stanova, pogrebne usluge i dr.);
 - 6) kantonalni i općinski prevoz lica;
 - 7) sve vrste linijskog prevoza putnika na području Kantona;
 - 8) privredno, sportsko i turističko korištenje žičare;
 - 9) korištenje građevinskog zemljišta u oblasti niskogradnje;
 - 10) korištenje poljoprivrednog zemljišta;
 - 11) korištenje ljekovitih, termalnih, mineralnih, termomineralnih voda i termomineralnih voda za zagrijavanje;
 - 12) hidromelioracioni sistemi i sistemi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;
 - 13) istraživanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina uključujući sekundarne mineralne sirovine propisane posebnim zakonom;
 - 14) sve vrste energetskih i drugih mineralnih sirovina, uključujući sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom;
 - 15) odlaganje čvrstog otpada;
 - 16) reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka;
 - 17) gospodarenje lovištima i privredni ribolov;
 - 18) hoteli i ostali turistički objekti;
 - 19) pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata;
 - 20) prostori i objekti kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa;
 - 21) zdravstvene i farmaceutske usluge u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju;
 - 22) sportsko rekreativni objekti;
 - 23) sve druge djelatnosti pogodne za dodjelu koncesije.
- (2) Javna preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja, čiji su osnivači Kanton ili općine u Kantonu Sarajevo izuzeta su iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora.
- (3) Vlada Kantona Sarajevo će posebnim propisom utvrditi način i kriterije definisanja javnog dobra kao i evidentiranja i otvaranja registra imovine koja ima karakter javnog dobra i odrediti organe za njeno provođenje.

II - PLANIRANJE I PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJE

Član 7. (Planski pristup)

- (1) Sva ministarstva Kantona dužna su izraditi srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesije na način utvrđen ovim Zakonom.

- (2) Općine u Kantonu Sarajevo obavezne su predložiti projekte pogodne za dodjelu koncesije, koje resomo ministarstvo ukoliko ocijeni opravdanim može uključiti u planove iz stava (1) ovog člana.
- (3) U planove iz stava (1) ovog člana resomo ministarstvo može uključiti i prijedloge privrednih društava.
- (4) Koncesor, prije isteka tekuće kalendarske godine, utvrđuje listu projekata koji se u narednoj godini planiraju realizirati putem davanja koncesija, koja se objavljuje na njihovoj web-stranici.
- (5) U srednjoročnom planu dodjele koncesije navode se privredne i druge oblasti iz resora nadležnog ministarstva u kojima se planiraju dodijeliti koncesije za korištenje općeg ili drugog dobra, koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge, te planirani prihodi i rashodi od koncesije, ocjena očekivane koristi od planiranih koncesija. Srednjoročni plan može sadržavati i druge elemente koji su od značaja za efikasnost provedbe koncesije.
- (6) Sva ministarstva Kantona dužna su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan dodjele koncesija iz svoje nadležnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoročnim planom dodjele koncesija.
- (7) Godišnji plan dodjele koncesije sadrži:
- a) planirani broj koncesija,
 - b) vrstu svake koncesije,
 - c) rokove na koje se pojedine koncesije planiraju dodijeliti,
 - d) pravni osnov za dodjelu koncesije i
 - e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Član 8. (Nadležnost za dodjelu koncesije)

Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za određeno dobro donosi Skupština Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), a na osnovu srednjoročnog (trogodišnjeg) i godišnjeg plana dodjele koncesija.

Član 9. (Pripreme radnje)

- (1) Pripreme radnje za dodjelu koncesije provodi Vlada Kantona.
- (2) Pripremnim radnjama smatraju se posebno:
- a) izrada studije opravdanosti dodjele koncesije,
 - b) procjena vrijednosti koncesije,
 - c) imenovanje Komisije,
 - d) izrada dokumentacije za nadmetanje, te
 - e) poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku dodjele koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Član 10. (Studija opravdanosti dodjele koncesije)

Davalac koncesije (koncesor) u izradi studije opravdanosti dodjele koncesije istražuje javni interes, uticaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, investicije, zapošljavanje, finansijske učinke čitavog koncesionog projekta, finansijske učinke u korist budućeg koncesionara, i uticaj koncesije na kantonalni budžet odnosno budžet jedinica lokalne samouprave i usklađenost sa privrednim razvojnim planovima i planovima koncesora.

Član 11. (Procjena vrijednosti koncesije)

- (1) Vrijednost koncesije obuhvata vrijednosni izraz finansijskih efekata u određenom ekonomskom vijeku korištenja koncesionog dobra, odnosno diskontiranih novčanih tokova u ekonomskom vijeku projekta.

- (2) Elementi za izračunavanje vrijednosti koncesije utvrđuju se studijom opravdanosti dodjele koncesije.
- (3) Vrijednost koncesije se utvrđuje od strane Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

Član 12.
(Dokumentacija za nadmetanje)

- (1) Dokumentacija za nadmetanje sadrži oblik ponude, sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, opis predmeta koncesije (tehničke specifikacije koje ne smiju ograničavati tržišno natjecanje), nacrt ugovora o koncesiji, uslove i dokaze koje su ponuđači obavezni dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja sposobnosti ponuđača, rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te sve ostale zahtjeve koje ponuđač mora ispuniti.
- (2) Koncesor je dužan utvrditi visinu garancije za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu, a koja ne može iznositi više od 5% procijenjene vrijednosti koncesije.

Član 13.
(Osnivanje i sastav Komisije za koncesije)

- (1) Prije početka postupka dodjele koncesije, davalac koncesije je dužan u svakom pojedinačnom slučaju, imenovati Komisiju iz redova istaknutih stručnjaka iz područja prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka, zavisno o predmetu koncesije.
- (2) Komisija se sastoji od pet članova, uključujući predsjednika komisije.
- (3) Komisiju čine predstavnici resornog ministarstva, predstavnik jedinice/jedinica lokalne samouprave zavisno o tome gdje se nalazi predmet koncesije, predstavnik Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, te dva člana iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti koja je predmet koncesije.
- (4) Na Komisiju se odnose odredbe Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08).
- (5) Komisija ima sekretara koji ne učestvuje u odlučivanju, a bira se iz reda državnih službenika resornog ministarstva čija je koncesija predmet dodjele.

Član 14.
(Nadležnosti Komisije)

- (1) Zadaci Komisije su:
 - a) priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje, pravila i uslova za ocjenu ponuđača i primljenih ponuda, te kriterija za izbor ponude,
 - b) analiza projektnog prijedloga koncesije u cilju utvrđivanja da li se radi o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,
 - c) pregled i ocjena pristiglih ponuda,
 - d) utvrđivanje prijedloga odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka dodjele koncesije uz obrazloženje tih prijedloga,
 - e) priprema prijedloga teksta ugovora o koncesiji,
 - f) obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka dodjele koncesije. Komisija o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
- (2) Za obavljanje određenih stručnih poslova koncesor može, po potrebi, angažirati stručna, savjetodavna, te specijalizovana tijela ili eksperte za ekonomsko -finansijsku, pravnu, ili tehničku oblast.

Član 15.
(Sredstva za rad Komisije)

- (1) Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Komisije osiguravaju se u budžetu nadležnih ministarstava.

- (2) Na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jedinstvene kriterije za plaćanje komisija za dodjelu koncesija utvrđuje Vlada Kantona.

III - POSTUPAK DODJELE KONCESIJE

Član 16.
(Odobranje koncesionog projekta)

- (1) Resorno ministarstvo izrađuje prijedlog studije opravdanosti dodjele koncesije za svaki projekat koji je planom iz člana 7. stav (1) ovog zakona predviđen za dodjelu.
- (2) Uz prijedlog iz stava (1) ovog člana resorno ministarstvo je dužno koncesoru dostaviti i riješena prethodna pitanja, uključujući izvod iz prostornog planskog dokumenta i saglasnost općinskog vijeća.
- (3) Koncesor razmatra studiju iz stava (1) ovog člana.
- (4) Skupština Kantona Sarajevo donosi Odluku o pristupanju dodjeli koncesije na prijedlog koncesora, koji odobrava studiju iz stava (3) ovog člana.
- (5) Ukoliko ne odobri studiju iz stava (1) ovog člana, koncesor može dati prijedlog ili preporuke koje bi projekat učinile prihvatljivim.
- (6) Nakon odobravanja studije iz stava (4) ovog člana, Komisija priprema tekst javnog poziva koji će resorno ministarstvo objaviti u jednom od sredstava javnog informisanja. Ako koncesor ocijeni potrebnim, objaviti će se i međunarodni javni poziv.
- (7) Postupak dodjele koncesije započinje danom objave Javnog poziva o namjeri davanja koncesije u "Službenim novinama Federacije BiH", koji se objavljuje i na web-stranici davaoca koncesije, a neizmijenjenog sadržaja može biti objavljen i u ostalim sredstvima javnog informisanja.
- (8) Postupak dodjele koncesije se završava konačnošću Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Odluke o poništavanju postupka dodjele koncesije.

Član 17.
(Javni poziv)

- (1) Javni poziv sadrži:
 - a) izvod iz prostornog planskog dokumenta;
 - b) opis projekta;
 - c) definiciju ekonomskih i pravnih uslova, te zahtjev koji se odnosi na projekt;
 - d) principe i metode izračunavanja naknade za koncesiju;
 - e) minimalni iznos naknade za koncesiju i naknade i takse za učešće na javnom pozivu;
 - f) opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru;
 - g) kriterije za ocjenjivanje ponude i dodjeljivanje koncesije zasnovane na jasnim i javnim, svima dostupnim principima nediskriminacije;
 - h) rok za dostavljanje ponuda;
 - i) spisak potrebnih dozvola i odobrenja ili ovlaštenja;
 - j) poreske olakšice koje su vezane za projekat, ukoliko postoje;
 - k) mjere finansijskog obezbjeđenja ponude;
 - l) nacrt ugovora o koncesiji i
 - m) ukoliko su vršeni istražni radovi, vrijednost radova i jasnu naznaku da će u postupku dodjele koncesije Komisija vrednovati sredstva i napore uložene u istražne radove potencijalnom koncesionaru.
- (2) U slučaju da nije izrađena studija opravdanosti dodjele koncesije, Komisija može zahtijevati da javni poziv uključuje obavezu ponuđača da izradi tu studiju u sklopu koje će biti sadržane procjene i mjere zaštite čovjekove okoline.

- (3) Studija opravdanosti dodjele koncesije razmatra se pri procjeni kriterija na osnovu kojih se vrši dodjela koncesije.

Član 18.

(Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude)

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su:

- kriteriji za ekonomski najpovoljniju ponudu, koji su vezani za predmet koncesije su: kvalitet, visina naknade, cijena, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, servisiranje nakon predaje i tehnička pomoć, datum i rokovi isporuke ili rokovi završetka radova;
- najviša ponuđena naknada za koncesiju;
- kriteriji određeni posebnim propisima, koji ukazuju na dugoročnu održivost ponuđača za vrijeme provedbe koncesije u predviđenom roku.

Član 19.

(Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača)

- Koncesor donosi odluke u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.
- Koncesor, na prijedlog Komisije, donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ako su ispunjeni svi uslovi i kriteriji utvrđeni u javnom pozivu.
- Koncesor, na prijedlog Komisije, može donijeti odluku iz stava (2) ovog člana i u slučaju ako je na javni poziv pristigla samo jedna ponuda.
- Odluka iz stava (1) ovog člana dostavlja se svim učesnicima javnog poziva.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača obavezno sadrži:
 - naziv koncesora s brojem i datumom donošenja odluke,
 - ministarstvo koje će u ime koncesora zaključiti ugovor,
 - naziv koncesionara,
 - predmet koncesije,
 - prirodu, obim i mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,
 - rok na koji će se zaključiti ugovor o koncesiji,
 - posebne uslove kojima tokom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuđač,
 - iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,
 - rok u kojem je najpovoljniji ponuđač obavezan potpisati ugovor o koncesiji s koncesorom,
 - obrazloženje razloga za izbor ponuđača,
 - pouku o pravnom lijeku.
- Protiv Odluke koncesora iz stava (1) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Član 20.

(Samoinicijativna ponuda)

- U slučaju da ponuđač resornom ministarstvu podnese zahtjev za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni poziv, a nije obuhvaćena planskim dokumentima iz člana 7. ovog zakona, Vlada Kantona formira Komisiju iz člana 13. ovog zakona, koja procjenjuje da li postoji javni interes i putem resornog ministarstva dostavlja prijedlog odluke Vladi Kantona.
- Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezno se dostavlja studija opravdanosti dodjele koncesije i riješena prethodna pitanja (izvod iz prostornog planskog dokumenta, saglasnost općinskog vijeća, kao i dokumenti koji su specifični za oblast koncesije).
- Kod ocjene zahtjeva iz stava (1) ovog člana uzima se u obzir naročito:
 - da projekat koji je predmet predložene koncesije može biti ostvaren samo u slučaju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept istraživanja na koje ponuđač polaže isključiva prava i

- hitnost pružanja usluga ili postojanje infrastrukture za javnu upotrebu.

- Ministarstvo podnosi zahtjev Vladi Kantona za dobijanje ovlaštenja za pregovore sa ponuđačem, ukoliko Vlada Kantona ocijeni da postoji javni interes za koncesiju.
- Vlada Kantona u roku od 30 (trideset) dana obavještava Ministarstvo da li odobrava davanje ovlaštenja.
- U ovlaštenju koje Vlada Kantona daje, sadržana je obaveza praćenja procesa ili izvršenja uvida u dokumentaciju.
- Ministarstvo ne može zaključiti ugovor o koncesiji na osnovu samoinicijativne ponude, ukoliko ne dobije ovlaštenje od Vlade Kantona.
- Vlada Kantona može odbiti davanje ovlaštenja za pregovore u slučaju kada samoinicijativna ponuda nije predviđena članom 7. ovog zakona (planski pristup), ali ako ocijeni njenu opravdanost postupak dodjele koncesije se sprovodi u skladu sa procedurom propisanom ovim zakonom.
- Ukoliko Vlada Kantona ocijeni da ne postoji javni interes za dodjelu koncesije, o tome će Odlukom o odbijanju zahtjeva obavijestiti podnosioca samoinicijativne ponude u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema zahtjeva. Odluka o tome da ne postoji javni interes mora biti obrazložena.
- Protiv Odluke iz stava (9) ovog člana nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

IV - UGOVOR O KONCESIJI

Član 21.

(Sadržaj ugovora o koncesiji)

- Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:
 - ugovorne strane,
 - predmet koncesije,
 - visinu koncesione naknade,
 - mjere finansijskog obezbjeđenja ugovora,
 - prava i obaveze ugovornih strana, uključujući i obaveze pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama,
 - obaveze koncesionara u oblasti zaštite okoliša,
 - obavezu revitalizacije obnovljivog prirodnog bogatstva, odnosno rekultivaciju neobnovljivog prirodnog bogatstva,
 - obavezu upisa u zemljišne knjige Ugovora o koncesiji,
 - radnje vezane za dobijanje potrebnih ovlaštenja za provođenje aktivnosti u skladu sa ugovorom o koncesiji,
 - uslove investiranja,
 - sredstva i inovinu koju na raspolaganje daje koncesor,
 - olakšice u korištenju zemljišta,
 - uslove, način i vrijeme korištenja predmeta koncesije,
 - uslove za obnavljanje ugovora,
 - postupanje koncesionara sa predmetima nadenim u toku korištenja predmeta koncesije, a koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog, kulturnog i/ili graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine,
 - postupanje koncesionara u slučaju kada bi daljnje korištenje predmeta koncesije ugrožavalo nalazište, odnosno vrijednost i cjelinu predmeta koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog, ili historijsko - kulturnog i/ili graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine,
 - mjere za omogućavanje finansiranja projekta,
 - opis događaja koji se smatraju višom silom,
 - određivanje i usklađivanje tarifa,
 - sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,
 - postupak u slučaju nemogućnosti ispunjavanja ugovora, za koji ne odgovara nijedna strana,
 - raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom,

- 23) način rješavanja sporova, uključujući i međunarodnu arbitražu, ako se ugovorne strane o tome dogovore,
 - 24) ugovorenu nadležnost suda i
 - 25) ostale elemente bitne za predmet koncesije.
- (2) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obaveze davaoca koncesije i koncesionara u skladu s odredbama ovog Zakona, te posebnih propisa kojima se uređuje određena koncesija.
 - (3) Na pitanja iz ugovora o koncesiji koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi.
 - (4) U slučaju koncesije koja je sastavni dio projekta javno-privatnog partnerstva odgovarajuće se primjenjuje i propis kojim se uređuje sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Član 22.

(Rok na koji se daje koncesija)

- (1) Ugovor o koncesiji zaključuje se na određeno vrijeme s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet niti duže od trideset godina. Ugovor o koncesiji može se obnoviti za period koji ne može biti duži od polovine prvobitno ugovorenog roka pod uslovima potpunog ispunjenja koncesionog ugovora i na osnovu studije opravdanosti dodjele koncesije.
- (2) Trajanje koncesije će se odrediti na način koji ne ograničava tržišno nadmetanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istovremeno uzimajući u obzir rizik koji je povezan s privrednim korištenjem koncesije.

Član 23.

(Prenos koncesionog ugovora)

- (1) Ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na drugog koncesionara bez prethodne saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo. Ugovor o koncesiji se može prenijeti samo ukoliko su ispunjeni uslovi iz ugovora koji se odnose na investiranje.
- (2) U slučaju da koncesionar nije ispunio preuzetu obavezu prema međunarodnoj finansijskoj instituciji čiji je član Bosna i Hercegovina, ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na odnosnu instituciju bez saglasnosti koncesora.
- (3) Prilikom razmatranja zahtjeva za dobijanje saglasnosti iz stava (1) ovog člana, koncesor uzima u obzir:
 - a) finansijsko stanje predloženog novog koncesionara;
 - b) stručnost i sposobnost predloženog novog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji i
 - c) uticaj koji će data koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.
- (4) Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

Član 24.

(Naknada za koncesiju)

- (1) Naknada za koncesiju je obavezan i sastavni element ugovora o koncesiji, a ugovor bez utvrđene obaveze plaćanja koncesione naknade je ništav.
- (2) Naknada za koncesiju mora biti novčanog karaktera, a sastoji se: iz naknade za pravo koje se obračunava jednokratno, kod zaključivanja ugovora o koncesiji i koncesione naknade za korištenje, koje se izražava u procentima i odnosi se na godišnji bruto prihod nastao korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava ili pružanja usluga ili po jedinici mjere - tona, m³, m² i
- (3) Naknada za koncesiju može biti ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, zavisno o posebnostima pojedine vrste koncesije.

- (4) Visina naknade za koncesiju određuje se zavisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja koncesije, poslovnom riziku i očekivanoj dobiti, opremljenosti i površini općeg odnosno javnog dobra.
- (5) Ugovorom o koncesiji obavezno se određuje promjena visine naknade za koncesiju u određenom vremenskom razdoblju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, što se naznačava u dokumentaciji za nadmetanje.
- (6) Naknade za koncesije su prihod kantonalnog budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave, koji se raspoređuju u iznosu od 60% u budžet Kantona, a iznos od 40% u budžet općine na čijoj teritoriji se nalazi predmet koncesije.
- (7) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesor ne može propisivati niti ugovarati s koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju.

Član 25.

(Prestanak ugovora)

Ugovor o koncesiji prestaje:

- a) istekom ugovorenog roka u skladu sa ovim zakonom,
- b) otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarom,
- c) prestankom postojanja predmeta koncesije,
- d) raskidom ugovora o koncesiji i
- e) ako koncesionar ne ispunjava ciljeve i efekte date koncesije.

Član 26.

(Raskid ugovora)

- (1) Ugovor o koncesiji može se raskinuti:
 - a) ako je koncesionar nesolventan duže od šest mjeseci,
 - b) ako koncesionar ili koncesor ne ispunjavaju ugovorene obaveze i
 - c) ako obavlja djelatnost na način suprotan odredbama koncesionog ugovora.

Član 27.

(Nemogućnost ispunjavanja ugovora za koju ne odgovara nijedna strana - Prekid ugovora)

- (1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koje nije odgovorna ni jedna strana, a nijedna ugovorna strana ne želi raskid ugovora, koncesioni odnos se nastavlja kad prestanu okolnosti koje su dovele do nemogućnosti obavljanja djelatnosti, odnosno neispunjavanja ugovornih obaveza. Te okolnosti su:
 - a) ako se vršenjem koncesione djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ili zakonom zaštićena područja i objekti, što se u vremenu davanja koncesije nije moglo predvidjeti,
 - b) u slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog znatnijeg oštećenja objekta koncesije koje nije skrivio ili koje nije posljedica grube nepažnje koncesionara i
 - c) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom o koncesiji.
- (2) Za vrijeme proteklo u nemogućnosti ispunjenja ugovora produžava se rok na koji je potpisan koncesioni ugovor.

Član 28.

(Registar koncesija)

- (1) Registar koncesija jedinstvena je elektronska evidencija koncesija dodijeljenih na području Kantona koji se formira na osnovu registra koncesija resornih ministarstava.
- (2) Jedinstveni registar svih zaključenih ugovora o koncesiji vodi Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.
- (3) Registrom koncesija garantuje se dostupnost javnosti podataka. Javnim podacima smatraju se: naziv davaoca koncesije, matični broj davaoca koncesije, datum početka ostvarivanja koncesije, naziv (vrsta) koncesije i lokacija koncesije.
- (4) U registar koncesija evidentiraju se ugovori i o ranije zaključenim koncesijama kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije istekao rok trajanja koncesije, te svi

ugovori koji će se zaključiti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

- (5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo donosi Pravilnik o formiranju i vođenju registra koncesija u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona u kome može utvrditi da poslove uspostave i vođenja jedinstvenog registra koncesija povjerava organizaciji koja je informatički i kadrovski osposobljena za vođenje istog.

V - KONCESIONAR

Član 29.

(Pravni status koncesionara)

Koncesionar je pravno ili fizičko domaće ili strano lice registrovano za obavljanje privredne djelatnosti sa kojim koncesor zaključuje ugovor o koncesiji i koji ima prava i obaveze utvrđene ugovorom u skladu sa ovim Zakonom.

Član 30.

(Prava koncesionara)

Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncesor stavlja na raspolaganje, u skladu sa ugovorom o koncesiji.

Član 31.

(Obaveze koncesionara)

Koncesionar je dužan obavljati djelatnost koja je utvrđena kao predmet koncesije u ugovoru o koncesiji i ne može je proširiti mimo obima utvrđenog ugovorom o koncesiji.

VI - NADZOR

Član 32.

(Nadzor nad provođenjem zakona i ugovora)

- (1) Resorno ministarstvo je obavezno kontinuirano nadzirati rad koncesionara i izvršavanje njegovih obaveza iz ugovora o koncesiji, te redovno pratiti obim i količinu korištenja koncesionog prava.
- (2) U slučaju odstupanja od ugovorenog korištenja koncesionog prava u vremenu i količini, resorno ministarstvo informiše koncesora i Ministarstvo finansija i poduzima mjere kod nadležne inspekcije u roku od 30 dana od dana saznanja o odstupanju.
- (3) Ministarstvo finansija je u okviru svoje nadležnosti obavezno pratiti izvršavanje svih uplata, a u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza poduzimati sve mjere naplate istih kod nadležnih organa, o čemu obavještava koncesora.
- (4) U postupcima kada nije moguće ispunjenje obaveza iz ugovora o koncesiji ili usljed drugih uočenih nepravilnosti, koncesor je dužan o tome obavijestiti nadležno Pravobranilaštvo i ostale nadzorne inspeksijske službe, te pokrenuti sve nužne mjere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti, o čemu je obavezno obavijestiti Ministarstvo finansija u roku od 30 dana od dana poduzimanja mjera.

Član 33.

(Rješavanje sporova)

- (1) Za rješavanje sporova u pogledu ispunjavanja ugovorom preuzetih obaveza od strane koncesora i koncesionara nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- (2) Sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesije između Federacije BiH i Kantona rješava Specijalna zajednička komisija za koncesije utvrđena Zakonom o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).
- (3) Za sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesija između kantona zatražit će se arbitraža komisije iz stava (2) ovog člana.

- (4) Za sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesija, a kada se određeno dobro nalazi na području dvije ili više općina Kantona, Vlada Kantona će formirati Zajedničku komisiju čiji su članovi predstavnici Kantona i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije.

- (5) Za sporove koji nastanu u vezi nadležnosti za dodjelu koncesije, a koji se ne mogu riješiti, pokrenut će se upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

VII - KAZNE NE ODREDBE

Član 34.

(Kaznene odredbe)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi, bez potpisanog ugovora o koncesiji.
- (2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu za radnje iz stava (1) ovog člana.
- (3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi bez potpisanog ugovora o koncesiji.
- (4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - koncesionar ukoliko koristi predmet koncesije u obimu većem od ugovorenog.
- (5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu koncesionara za radnje iz stava (4) ovog člana.
- (6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice - koncesionar ukoliko koristi predmet koncesije u obimu većem od ugovorenog.
- (7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 12.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice - koncesionar koji je dao lažne izjave radi osiguranja transfera udjela, dionica ili uvjerenja o dionicama, a na osnovu kojih koncesor izdaje ovlaštenje za transfer.
- (8) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu - koncesionara za radnje iz stava (7) ovog člana.
- (9) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj lica iz st. (7) i (8) ovog člana ako:
 - a) propuste ili odbiju da popune i vrate nepopunjena dokumenta na način propisan ovim zakonom;
 - b) propuste ili odbiju da odgovore na pitanja koja se postavljaju u dokumentima;
 - c) namjerno daju pogrešan odgovor;
 - d) propuste da odgovore na pitanja kojima se mogu utvrditi činjenice za koje se vrši upit;
 - e) na zahtjev koncesora odbiju da predoče osobi ovlaštenoj od strane resornog ministra da provjeri knjigu, dokumente, račune, arhive ili drugu dokumentaciju;
 - f) propuste ili odbiju da obave neku dužnost koja im se povjeri, a za koju nije utvrđena kazna;
 - g) propuste ili odbiju da izvrše zahtjev ili nalog koji izda koncesor, ili presudu nadležnog suda; ili
 - h) propuste da izvrše obavezu upisa u zemljišne knjige ugovora o koncesiji (član 21. stav (1) tačka 8).
- (10) U smislu stava (8) ovog člana radnja, propust ili greška bilo kojeg odgovornog lica, službenika, agenta, ili drugog lica koje djeluje u ime ili je zaposlen kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svoga posla i uputa, u svakom slučaju smatra se činom, propustom ili greškom toga koncesionara.

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

(Potpisivanje ugovora sa postojećim korisnicima)

- 1) Privredno društvo koje je nosilac prava za korištenje općeg ili drugog dobra zaključuje ugovor o koncesiji bez provođenja postupka propisanog ovim Zakonom na period od pet (5) godina, ako nosilac prava korištenja ispunjava uslove za dodjelu koncesije propisane ovim Zakonom.
- 2) Korisnik općeg ili drugog dobra iz stava (1) ovog člana dužan je podnijeti zahtjev za potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
- 3) Koncesor je dužan u roku od 90 (devedeset) dana riješiti postupak po zahtjevu koncesionara iz stava (2) ovog člana.
- 4) Ako privredno društvo ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana, koncesija se dodjeljuje po postupku propisanom ovim zakonom.
- 5) Rok iz stava (2) ovog člana računa se od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- 6) Ako ugovor iz stava (1) ovog člana ne bude zaključen u propisanom roku nadležni inspekcijski organ rješenjem će zabraniti korištenje koncesije.
- 7) Na koncesionare koji su potpisali koncesione ugovore za predmete koncesije koji su u nadležnosti Kantona po važećim propisima na period do 5 (pet) godina, ne primjenjuju se odredbe člana 22. stav (1) ovog zakona, nego imaju pravo kroz provođenje procedure utvrđene ovim Zakonom za isti predmet koncesije potpisati novi koncesioni ugovor.

Član 36.

(Obaveze javnih preduzeća)

Obavezi potpisivanja koncesionog ugovora, u skladu sa članom 35. ovog Zakona, podliježu i javna preduzeća, izuzev javnih preduzeća iz člana 6. stav (1) ovog zakona.

Član 37.

(Prestanak važenja Zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/03).

Član 38.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-27838/11

24. oktobra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu čl. 11.-14. i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 24. oktobra 2011. godine, donijela je

ZAKON

O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom se određuje pojam i predmet javno-privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), planiranje i pripremanje, postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva u oblastima koje su u nadležnosti Kantona, Grada Sarajeva i općina na području Kantona, prava i obaveze javnih i privatnih partnera,

osnivanje i nadležnosti Komisije za javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: Komisija), pravna zaštita, te druga pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

Član 2.

(Definiranje pojma i predmeta javno-privatnog partnerstva)

- (1) Javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: JPP), u smislu ovog Zakona je dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva oblik zadovoljavanja određenih javnih potreba putem projekata JPP-a.
- (2) Predmet JPP-a je izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba u svim oblastima javnog partnera.
- (3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za privredno korištenje općeg ili drugog dobra.
- (4) Osnovna obilježja JPP-a su sljedeća:

a) privatni partner od javnog partnera preuzima:

- 1) obavezu projektovanja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture i/ili građevine od javnog interesa, uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju javnih informacijsko-komunikacijskih sistema, preuzimajući pri tome i jednu ili više obaveza kao što su finansiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduoslova za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti, ili
- 2) pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, uključujući pružanje usluga upravljanja informacijsko-komunikacijskim sistemima od javnog interesa, odnosno pružanja javnih usluga krajnjim korisnicima na izgrađenim informacijsko-komunikacijskim sistemima.

b) u zamjenu za preuzete obaveze, javni partner može na privatnog partnera prenijeti određena stvorna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti ili prenijeti koncesiju, u skladu sa Zakonom o koncesijama i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu,

c) svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može uticati, ili je odgovornost podijeljena, a s ciljem optimalnog upravljanja rizikom tokom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljačkih, tehničkih, finansijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera.

Član 3.

(Cilj)

Cilj ovog Zakona je da omogući transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u zakonom određenom postupku utvrđivanja uslova pod kojima domaća i strana privatna pravna lica mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima u Kantonu.

Član 4.

(Načela)

U provedbi ovog Zakona, javni partner dužan je poštovati sljedeća načela: načelo zaštite javnog interesa, načelo tržišnog nadmetanja, načelo efikasnosti, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo srazmjernosti, načelo transparentnosti, načelo slobode ugovaranja, načelo zaštite okoliša.

Član 5.

(Osnovni pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

- a) **Projekat** čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju utvrđenim redoslijedom radi postizanja jasnih



"Član 164.

(Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH)

- (1) U cilju cjelovitog razvoja djelatnosti visokog obrazovanja, a posebno naučnoistraživačkog rada, visokoškolske ustanove u svoje nastavne i naučnoistraživačke procese uključuju i Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH.
- (2) Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH je baza za nastavne, naučnoistraživačke i istraživačke procese na visokoškolskim ustanovama kao javnim ustanovama.
- (3) Finansiranje nastave, nauchonastave i naučnoistraživačke djelatnosti koja se realizira u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH vrši se na osnovu posebnih ugovora koji se zaključuju između članica univerziteta/Univerziteta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH."

Član 59.

Član 166. se mijenja i glasi:

"(1) Odredbe ovog Zakona se odnose i na teološke fakultete, visoke teološke škole i teološke akademije, osim u onim dijelovima čija bi primjena ugrozila specifičnosti ukupne društvene funkcije ovih ustanova.

(2) Teološki fakulteti, čiji su osnivači crkve i vjerske zajednice, registrirani na području Kantona Sarajevo, stupanjem na snagu ovog Zakona stiču status punopravnih članica Univerziteta u Sarajevu sa svim pravima i obavezama.

(3) Položaj teoloških fakulteta iz stava (2) ovog člana uređuje se posebnim ugovorom koji zaključuju Vlada Kantona Sarajevo i osnivači teoloških fakulteta, na sporazumni prijedlog Univerziteta u Sarajevu i teoloških fakulteta."

Član 60.

U članu 168. stav (2) se briše.

Član 61.

U članu 169. naslov se mijenja i glasi: "(Nastavak rada)"

St. (1) i (2) se briše.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (1).

Član 62.

U članu 170. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Osnivanje visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa ovim zakonom i Strategijom razvoja visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo."

Član 63.

U članu 171. stav (6) se mijenja i glasi:

(6) Lica koja su stekla naučno zvanje magistra nauka/umjetnosti ili su započela studij za sticanje tog zvanja po propisima koji su važili prije uspostave studiranja po bolonjskom studiju, imaju pravo na visokoškolskim ustanovama koje nisu uvele treći ciklus studija započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa zaključno sa 30.09.2013. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći zaključno sa 30.09.2016. godine, a visokoškolske ustanove koje nisu uvele treći ciklus studija se obavezuju da isti uvedu najkasnije sa 30.09.2013. godine.

Stav (11) mijenja se i glasi:

(11) Stupanjem na snagu ovog Zakona visokoškolska ustanova ne može vršiti izbor odnosno dodjeljivati zvanje naslovnog docenta. Ranije izvršeni izbor u zvanje naslovnog docenta priznaje se kao izvršeni izbor u akademsko zvanje docenta. Sataus lica koja su bila birana u zvanje naslovnog docenta se u pogledu mogućnosti izbora u isto ili više zvanje nakon isteka izbornog perioda, kao i u pogledu mogućnosti izbora u više zvanje prije isteka izbornog perioda, izjednačava sa statusom lica koja su bila birana u zvanje docenta.

Stav (13) mijenja se i glasi:

"(13) U slučaju izmjene naziva nastavnog predmeta ili naučne/umjetničke oblasti, senat univerziteta je obavezan na prijedlog Vijeća fakulteta/akademije, donijeti odluku o ekvivalenciji izvršenih izbora u akademska zvanja, u roku od 30

dana od dostavljanja prijedloga. Izvršena ekvivalencija važi do istaka izbornog perioda koji je ovim Zakonom propisan za odgovarajuće akademsko zvanje.

Izvršeni izbor za nastavni predmet može se u postupku ekvivalencije zamijeniti izborom za naučnu odnosno umjetničku oblast, ukoliko nastavni predmet nastavnim sadržajem pripada toj naučnoj/umjetničkoj oblasti. U postupku ekvivalencije, izvršeni izbor za naučnu/umjetničku oblast može obuhvatiti i nastavne predmete koji prilikom izbora nisu pripadali predmetnoj naučnoj/umjetničkoj oblasti.

Stav (16) mijenja se i glasi:

"(16) Studenti koji su okončali studij prije stupanja na snagu ovog zakona na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju integrirane studijske programe prvog i drugog ciklusa studija koji traju najmanje pet godina imaju pravo nastaviti studij prema Bolonjskom procesu na bazi ekvivalencije studija koji je važio prilikom upisa tog studenta."

Iza stava (16) dodaju se novi stavovi (17), (18) i (19) koji glase:

(17) "Član akademskog osoblja biran u dva ili više akademskih zvanja prije stupanja na snagu ovog Zakon, zadržava izbor u najviše akademsko zvanje, a može sudjelovati u realizaciji nastavnog procesa i iz nastavnih predmeta za koje posjeduje izbor u zvanje u neko od nižih akademskih zvanja i to samo do isteka izbornog perioda nakon kojeg može biti biran u više zvanje za te nastavne predmete odnosno naučnu/umjetničku oblast i to pod uslovom da je to zvanje isto kao akademsko zvanje koje član akademskog osoblja zadržava stupanjem na snagu ovog Zakona."

(18) Licima koja su prema odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti birana u naučna i istraživačka zvanja, izvršeni izbori se za rad u nastavnom procesu na fakultetu odnosno akademiji u izjednačavaju sa akademskim zvanjima stečenim na visokoškolskoj ustanovi u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.

(19) U smislu prethodnog stava naučno zvanje naučni savjetnik priznaje se kao zvanje redovnog profesora, naučno zvanje viši naučni saradnik kao zvanje vanrednog profesora, a naučno zvanje naučni saradnik kao zvanje docenta, dok se istraživačko zvanje stručni saradnik izjednačava sa zvanjem asistenta, a zvanje višeg stručnog saradnika sa zvanjem višeg asistenta, dok se stručni savjetnik izjednačava sa zvanjem višeg asistenta u drugom izbornom periodu pod uslovom da je stekao stepen doktora nauka.

Član 64.

Član 172. mijenja se i glasi:

"Član 172.

(Uvođenje trećeg ciklusa)

"Visokoškolske ustanove koje do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu uvele treći ciklus studija su obavezane isti uvesti najkasnije do početka studijske 2013/2014. godine u skladu sa ovim Zakonom".

Član 65.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o visokom obrazovanju.

Član 66.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-7992/13
04. aprila 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu čl. 13. (i) i 18. (b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 40. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06), Skupština Kantona

Sarajevo, na sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Član 1.

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11) u članu 6. stav (1) brišu se tač. 1), 9) i 20).

Član 2.

U članu 24. stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Naknade za koncesije su prihod kantonalnog budžeta i budžeta jedinica lokalne samouprave, koje se raspoređuju u iznosu od 40% u budžet Kantona, a iznos od 60% u budžet općine na čijoj teritoriji se nalazi predmet koncesije".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-7993/13 04. aprila 2013. godine Sarajevo	Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.
---	---

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07 i 4/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Zakonu o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/12) član 10. mijenja se i glasi:

"Član 10.

(Animalna proizvodnja)

U okviru animalne proizvodnje podstiče se:

- a) farma mliječnih krava koja je u sistemu otkupa mlijeka (provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- b) farma mliječnih krava koja nije u sistemu otkupa mlijeka (provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- c) vlastiti uzgoj teladi namijenjen daljem tovu (provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- d) vlastiti uzgoj priplodnih junica za remont ili proširenje osnovnog stada mliječnih krava (provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- e) farma za tov junadi (nabavka podmlatka, provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- f) farma ovaca (provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- g) farma koza samo u stajskom uzgoju ili pod nadzorom u ograđenim prostorima (provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- h) farma za tov svinja (nabavka podmlatka, provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- i) farma za tov piladi (nabavka jednodnevnih pilića, provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- j) inkubacijska proizvodnja jednodnevnih pilića;

- k) farma koka nosilja (nabavka jednodnevnih ili osamnaestodjeljnih pilenki, provođenje veterinarsko-zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera);
- l) pčelinjak (provođenje veterinarsko-zdravstvenih mjera);
- m) organizovani otkup svježeg mlijeka;
- n) proizvodnja sirove vune."

Član 2.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Član 14.

(Model kapitalnih ulaganja)

- (1) U okviru modela kapitalnih ulaganja podstiče se:
 - a) izgradnja objekata započeta u tekućoj godini sa završenim grubim građevinskim radovima preko 50% i to:
 - 1) štalskih kapaciteta za uzgoj goveda, ovaca, koza i svinja za upotrebnu površinu objekta u osnovici (tlocrtu) objekta;
 - 2) štalskih kapaciteta za uzgoj peradi za upotrebnu površinu objekta;
 - 3) za skladištenje, hlađenje ili sušenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, koji su proizvedeni u okviru vlastitog poljoprivrednog gazdinstva za upotrebnu površinu objekta;
 - 4) ribnjaka za upotrebnu površinu mrijestilišnih i uzgojnih bazena.
 - b) rekonstrukcija štalskih objekata za uzgoj goveda, ovaca, koza i peradi započeta u tekućoj godini sa završenim grubim radovima za upotrebnu površinu objekta u osnovici (tlocrtu) objekta, a u cilju usklađivanja s Pravilnikom o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/10) (u daljem tekstu: Pravilnik o mjerama unapređenja stočarske proizvodnje).
- (2) U okviru modela kapitalnih ulaganja podstiče se kupovina u tekućoj godini:
 - a) poljoprivrednog zemljišta isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, a u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje;
 - b) novog staklenika ili plastenika;
 - c) nove poljoprivredne mehanizacije i priključnih sredstava;
 - d) nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji;
 - e) priplodnih junica za formiranje ili proširenje osnovnog stada mliječnih krava."

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-7994/13 04. aprila 2013. godine Sarajevo	Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.
---	---

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka e) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10 i 26/12) u članu 1. iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

KM i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Član 96.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen i građanin odnosno fizičko lice, za prekršaj iz čl. 90. i 91. ovog zakona koji se odnosi na fizička lica.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 97.**

(Početak rada JP Ceste KS)

Skupština će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti odgovarajuće odluke i poduzeti potrebne radnje za organizaciju i početak rada JP Ceste KS

Član 98.

(Primjena propisa na JP Ceste KS)

Ukoliko ovim zakonom nije drugačije regulisano, na JP Ceste KS će se primjenjivati Zakon o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12).

Član 99.

(Donošenje podzakonskih akata i pokretanje inicijative za izmjenu zakona)

- (1) U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Skupština Kantona će donijeti Odluku o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo.
- (2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar je dužan pokrenuti inicijativu za izmjenu Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 5/20, 51/20 i 14/21) te, donijeti slijedeće podzakonske akte:
Pravilnik o održavanju javnih cesta (član 43.);
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu stajališta javnog prevoza putnika (član 56. stav (4));
Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste (član 89. stav (3));
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.
- (3) Visinu naknada koje proizilaze iz podzakonskih akata iz st. (1) i (2) ovog člana utvrđuje Vlada svojim uredbama.

Član 100.

(Vremensko važenje propisa)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 10. st. (2) i (3) Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15, 13/17, 5/20, 51/20 i 14/21).
- (2) Stupanjem na snagu ovog zakona, sporazumi i ugovori koje su upravitelji cesta zaključili za poslove održavanja ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.
- (3) Do donošenja podzakonskih akata iz člana 99. ovog zakona, primjenjivat će se podzakonski akti koji su primjenjivani do stupanja na snagu ovog zakona.
- (4) Predmeti čije rješavanje je započelo prije stupanja na snagu ovog zakona rješavaće se prema propisima na osnovu kojih su započeti.

Član 101.

(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na lica muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu ovog zakona.

Član 102.

(Supsidijarna primjena propisa)

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 103.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47860/21

28. decembra 2021. godine
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka i) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
KONCESIJAMA****Član 1.**

(Izmjena člana 2.)

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11 i 15/13) u članu 2. brišu se riječi: "ili fizičkom".

Član 2.

(Izmjena i dopuna člana 3.)

U članu 3. brišu se riječi: "ili fizičkim", a iza riječi: "Zakonom" dodaju se zarez i riječi: "radi ekonomskog razvoja Kantona".

Član 3.

(Izmjene člana 5.)

U članu 5. u tački c) brišu se riječi: "ili fizičko domaće", a u tački h) brišu se riječi: "ili fizičko".

Član 4.

(Izmjene i dopune člana 6.)

(1) U članu 6. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Predmeti koncesije prema odredbama ovog zakona su:

- 1) izgradnja i/ili korištenje saobraćajnica u nadležnosti Kantona;
- 2) izgradnja i/ili korištenje hidroenergetskih objekata instalisane snage do 5 MW;
- 3) izgradnja i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje pogonske snage vjetra u električnu energiju;
- 4) izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju;
- 5) izgradnja i/ili korištenje kombinovanih postrojenja za pretvaranje pogonske snage vjetra i energije sunca u električnu energiju;
- 6) izgradnja i/ili korištenje termoelektrana;
- 7) izgradnja i/ili korištenje termoelektrana;
- 8) izgradnja i/ili korištenje objekata vodoprivrede i vodosnabdijevanja (hidroakumulacije, objekti

- snabdijevanja vodom sa zahvatom vode u količini iznad jedan litar u sekundi, korištenje vodotoka i drugih voda);
- 9) komunalne usluge (vodosnabdijevanje, distribucija gasa, distribucija toplotne energije, pogrebne usluge i dr.);
 - 10) kantonalni i općinski prevoz lica;
 - 11) sve vrste linijskog prevoza putnika na području Kantona;
 - 12) privredno, sportsko i turističko korištenje žičare;
 - 13) korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu;
 - 14) korištenje ljekovitih, termalnih, mineralnih i termomineralnih voda;
 - 15) hidromelioracioni sistemi i sistemi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;
 - 16) istraživanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne mineralne sirovine propisane posebnim zakonom;
 - 17) istraživanje i/ili korištenje svih vrsta energetske i drugih mineralnih sirovina, uključujući sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom;
 - 18) odlaganje čvrstog otpada;
 - 19) reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka;
 - 20) gospodarenje privrednim lovištima i privredni ribolov;
 - 21) hoteli i ostali turistički objekti;
 - 22) pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata;
 - 23) zdravstvene i farmaceutske usluge u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11);
 - 24) sportsko rekreativni objekti;
 - 25) druga opća i javna dobra, sadržaji i usluge pogodni za dodjelu koncesije i koji spadaju u nadležnost Kantona, a koji nisu određeni ovim zakonom."
- (2) Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:
 - "(2) Za predmete koncesije iz stava (1) tač. 2), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20) i 21) resorno ministarstvo je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), za predmete koncesije iz stava (1) tač. 1), 10) i 11) resorno ministarstvo je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, za predmete koncesije iz stava (1) tač. 7), 9), 18), 19) i 22) resorno ministarstvo je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, za predmete koncesije iz stava (1) tačke 23) resorno ministarstvo je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i za predmete koncesije iz stava (1) tačke 24) resorno ministarstvo je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo."
 - (3) Za predmete koncesije iz stava (1) tačke 25) Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) će u konkretnom slučaju posebnim aktom odrediti resorno ministarstvo.
 - (4) Pravno ili fizičko lica koje je vlasnik i/ili korisnik mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na području Kantona, instalirane snage u zbiru do 23 kW, izuzeto je iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora."
- (3) Dosadašnji stav (2) postaje stav (5).
 - (4) Dosadašnji stav (3) postaje stav (6), u kojem se dodaju nove rečenice koje glase: "Nosilac izrade ovog posebnog propisa je Ministarstvo, a priprema ga stručno radno tijelo formirano rješenjem Vlade Kantona, koje čine predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i resornih ministarstava iz stava (2) ovog člana, predstavnici jedinica lokalne samouprave i lica iz reda istaknutih stručnjaka iz područja prava. Rok za donošenje ovog posebnog propisa je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."
- Član 5.
(Izmjene člana 7.)
- U članu 7. u st. (1) i (6) riječi: "Sva ministarstva Kantona" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva iz člana 6. stava (2) ovog zakona".
- Član 6.
(Izmjena i dopuna člana 8.)
- (1) U članu 8. u stavu (1) iza riječi: "Vlade Kantona", brišu se riječi: "Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona)".
 - (2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
 - "(2) U slučaju da, u postupku rješavanja po zahtjevu (samoinicijativnoj ponudi) za dodjelu koncesije iz člana 20. ovog zakona, Vlada Kantona ocijeni opravdanim provođenje postupka dodjele predmetne koncesije putem javnog poziva iz člana 17. ovog zakona, Skupština Kantona Sarajevo donosi odluku o pristupanju dodjeli predmetne koncesije, na prijedlog Vlade Kantona."
- Član 7.
(Izmjene člana 15.)
- (1) U članu 15. u stavu (1) iza riječi: "ministarstava" dodaju se zarez i riječi: "osim u slučaju zaključenja ugovora o koncesiji po zahtjevu (samoinicijativnoj ponudi) za dodjelu koncesije u kojem ta sredstva osigurava podnositelj ove ponude".
 - (2) U stavu (2) riječi: "privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)" brišu se.
- Član 8.
(Dopune člana 16.)
- U članu 16. iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10) koji glase:
- "(9) Ministarstvo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje postupak dodjele koncesije putem javnog poziva, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
 - (10) Rok za okončanje postupka dodjele koncesije putem javnog poziva je 90 (devedeset) dana, a 120 (stodvadeset) dana u slučaju objave međunarodnog javnog poziva i u slučaju iz člana 17. stava (2) ovog zakona."
- Član 9.
(Izmjene i dopune člana 20.)
- (1) U članu 20. u stavu (2) iza riječi: "oblast koncesije" dodaju se riječi: "koje propisuje resorno ministarstvo".
 - (2) U stavu (4) riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "Resorno ministarstvo".
 - (3) U stavu (5) broj i riječ: "30 (trideset)" zamjenjuje se brojem i riječi: "15 (petnaest)", a riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "resorno ministarstvo".
 - (4) U stavu (7) riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "Resorno ministarstvo", a iza riječi: "ovlaštenje" dodaju se

- riječi: "za pregovore i saglasnost na tekst ugovora o koncesiji".
- (5) U stavu (9) iza riječi: "prije" dodaje se riječ: "urednog".
- (6) Iza stava (9) dodaju se novi st. (10), (11) i (12) koji glase:
- "(10) U slučaju postojanja javnog interesa za dodjelu koncesije Vlada Kantona donosi Odluku o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema urednog zahtjeva za dodjelu koncesije.
- (11) Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva daje saglasnost na tekst ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana od dana davanja ovlaštenja za pregovore.
- (12) Resorno ministarstvo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje postupak dodjele koncesije na osnovu zahtjeva (samoinicijativne ponude) za dodjelu koncesije, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovim pravilnikom se propisuju i dokumenti koji su specifični za predmet koncesije, odnosno oblast predmeta koncesije, koji se obavezno dostavljaju uz zahtjev za dodjelu koncesije, kao i dokumenti koje ponuđač obavezno dostavlja općini radi davanja saglasnosti općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele predmetne koncesije."
- (7) Dosadašnji stav (10) postaje stav (13), u kojem se riječi: "stava (9)" zamjenjuju riječima: "st. (9) i (10)".

Član 10.
(Izmjene i dopune člana 21.)

- (1) U članu 21. u stavu (1) iza tačke 8) dodaje se nova tačka 9) koja glasi:
- "9) obaveze koncesionara da preuzme sve rizike od nastalih štetnih posljedica korištenjem koncesionog prava."
- (2) U stavu (1) dosadašnje tačke: 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) i 25) postaju tačke: 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) i 26).
- (3) Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
- "(5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik kojim se detaljno uređuje pitanje mjera finansijskog obezbjeđenja ugovora o koncesiji, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. U postupku donošenja ovog pravilnika, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo obavezno pribavlja i mišljenja resornih ministarstava iz člana 6. stava (2) ovog zakona."

Član 11.
(Izmjene i dopune člana 22.)

- (1) U članu 22. u nazivu člana iza riječi: "koncesija" dodaju se veznik "i" i riječ: "ograničenja".
- (2) Iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
- "(2) Rok početka korištenja koncesije ne može biti duži od pet godina od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. Samo u izuzetnom slučaju ovaj rok se može produžiti za period do dvije godine.
- (3) Ugovor o koncesiji ne može se zaključiti sa koncesionarom koji nije ispunio u potpunosti sve obaveze iz bilo kojeg zaključenog ugovora o koncesiji sa koncesorom."
- (3) Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).

Član 12.

(Izmjene člana 23.)

- (1) U članu 23. u stavu (1) briše se rečenica: "Ugovor o koncesiji se može prenijeti samo ukoliko su ispunjeni uslovi iz ugovora koji se odnose na investiranje."
- (2) U stavu (2) iza riječi: "koncesiji" briše se riječica: "ne".

Član 13.

(Dopuna člana 24.)

- U članu 24. u stavu (2) na kraju rečenice dodaje se riječ: "druga."

Član 14.

(Izmjene i dopune člana 28.)

- U članu 28. u stavu (3) ispred riječi: "datum" dodaju se riječi: "naziv koncesionara, adresa sjedišta koncesionara," a iza riječi: "početka" dodaju se veznik "i" i riječi: "datum završetka".

Član 15.

(Izmjena člana 29.)

- U članu 29. brišu se riječi: "ili fizičko".

Član 16.

(Izmjene i dopune člana 32.)

- (1) U članu 32. stav (3) mijenja se i glasi:
- "(3) U slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza plaćanja naknade za koncesije, resorno ministarstvo je obavezno poduzimati sve mjere naplate istih kod nadležnih organa, o čemu obavještava Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i koncesora."
- (2) U stavu (4) riječ: "koncesor" zamjenjuje se riječima: "resorno ministarstvo", riječ: "dužan" zamjenjuje se sa riječi: "dužno", iza riječi: "Pravobranilaštvo" dodaje se zarez i riječi: "Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo", a riječi: "Ministarstvo finansija" zamjenjuju se sa riječi: "koncesora".
- (3) Iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6), (7) i (8) koji glase:
- "(5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dostavlja resornom ministarstvu mjesečne izvještaje o uplatama koje se odnose na korištenje koncesionog prava, a resorno ministarstvo dostavlja koncesoru polugodišnji i godišnji izvještaj o svim pitanjima koja se odnose na predmete koncesije iz svog resora.
- (6) Za predmete koncesije iz odnosne općine, resorno ministarstvo dostavlja općinskom načelniku jedan primjerak zaključenog ugovora o koncesiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja. Ova obaveza odnosi se i na svaki zaključen aneks ugovora o koncesiji.
- (7) Za predmete koncesije iz odnosne općine, resorno ministarstvo dostavlja općinskom načelniku godišnji izvještaj iz stava (5) ovog člana.
- (8) Vlada Kantona dostavlja Skupštini Kantona Sarajevo godišnji izvještaj o stanju provođenja ovog zakona, koje uključuje i pitanja izvršavanja zaključenih ugovora o koncesiji."

Član 17.

(Izmjene člana 34.)

- (1) U članu 34. u stavu (1) riječi: "prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi," zamjenjuju se riječima: "predmet koncesije".
- (2) U stavu (3) riječi: "prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi" zamjenjuju se riječima: "predmet koncesije".

Član 18.

(Dopune člana 35.)

- U članu 35. iza stava (7) dodaju se novi st. (8), (9) i (10) koji glase:

- "(8) Korisnik predmeta koncesije iz člana 6. stava (1) tačke 4) ovog zakona, koji ima dozvolu za rad, dužan je podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije u skladu sa članom 20. ovog zakona u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (9) Ako ugovor o koncesiji po zahtjevu iz stava (8) ovog člana ne bude zaključen u roku od 90 (devedeset) dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležni inspekcijski organ rješenjem će zabraniti korištenje predmeta koncesije.
- (10) Vlada Kantona će, na prijedlog Ministarstva, uredbom propisati korištenje objekata snabdijevanja vodom sa zahvatom vode u količini do jedan litar u sekundi, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. U postupku donošenja ove uredbe, Ministarstvo obavezno pribavlja i mišljenja jedinica lokalne samouprave. Ugovor o korištenju vode iz ovih objekata može se zaključiti na period do pet godina, koji se može obnavljati."

Član 19.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47859/21

28. decembra 2021. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), a u vezi sa članom 8. stav (2) Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU OPĆEG DOBRA I PRIRODNOG BOGATSTVA DIJELOVA PREDUZEĆA KOJIM UPRAVLJA KJKP "GRAS" D.O.O. SARAJEVO I IZUZIMANJU IZ POČETNOG BILANSA I PROGRAMA PRIVATIZACIJE

I

U Odluci o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva, dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije preduzeća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/21) dodaju se nove podtač. br. 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 koje glase:

- "19. trafostanicu izgrađenu na k.č. 264 K.O. Sarajevo, Mahala L i i zemljište ispod trafostanice, u površini 167 m² (zk. ul. broj 139);
20. električnu podstanicu sa dvorištem, na k.č. 2231/9 K.O. Gornji Butmir u površini 370 m² (zk. ul. broj 1577);
21. oranicu Stup, pravo korištenja zemljišta na k.č. 2232/10 K.O. Gornji Butmir u površini 165 m² (zk. ul. 3326), na kojoj je izrađena elektrovočna podstanica koja je vanknjižno vlasništvo,
22. dispečersku kuću sa dvorištem, na k.č. 2118/25 K.O. Gornji Butmir, površine 68m² (zk.ul. broj 1832);
23. dispečersku kuću sa zemljištem, na k.č. 2117/7 K.O. Gornji Butmir u površini 37 m² (zk.ul. broj 1832);

24. gradilište na k.č. 1428/23 K.O. Gornji Butmir u površini od 80 m² (zk.ul. broj 7486), na kojoj je izgrađen objekat koji je vanknjižno vlasništvo;
25. gradilište Čengić Vila na k.č. 859/7 K.O. Dolac u površini od 195 m² (zk. ul. broj 18243), na kojem je izgrađen poslovni objekat-dispečerska kuća koja je vanknjižno vlasništvo."

II

Iza tačke I dodaje se nova tačka IIa koja glasi:

"II a

Općinski sud u Sarajevu-Zemljišnoknjižni ured izvršiti će uknjižbu nekretnina iz tačke I ove Odluke, na Kanton Sarajevo."

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-47918/21

28. decembra 2021. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17) člana 39. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 6. i 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 06/97, 09/98 - Presuda Ustavnog suda, 05/10 - Presuda Ustavnog suda i 27/16), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ANEKS SPORAZUMA O POSLOVNOJ SARADNJI

I

Prihvata se tekst Aneksa Sporazuma o poslovnoj saradnji, kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta predškolske ustanove "Ciciban", sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu".

II

Daje se saglasnost v.d. direktorici Javne ustanove "Djeca Sarajeva" da potpiše aneks Sporazuma iz tačke I ove odluke.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-47942/21

28. decembra 2021. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b), člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), Skupština Kantona Sarajevo na 47. Radnoj sjednici, održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XXX - Broj 24

Četvrtak, 19. 6. 2025. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka i) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 23. Radnoj sjednici održanoj dana 16.06.2025. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Član 1.

(Izmjena i dopuna člana 6.)

- (1) U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11, 15/13 i 1/22) u članu 6. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
- "(5) Kanton, Grad Sarajevo, općina u Kantonu, javna ustanova i drugo pravno lice koje je budžetski korisnik i čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina u Kantonu izuzeto je iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora za predmet koncesije iz člana 6. stav (1) tačka 4) ovog Zakona, pod uslovom da ima status prosumera ili prosumera koji djeluje zajednički ili vrši proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe bez isporuke u distributivnu mrežu u skladu sa važećim propisima."

- (2) Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7).

Član 2.

(Dopuna člana 24.)

U članu 24. iza stava (7) dodaje se stav (8) koji glasi:

- "(8) Resorno ministarstvo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik o naknadama za koncesiju za predmete koncesije iz svog resora, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. U postupku donošenja ovog pravilnika, resorno ministarstvo obavezno pribavlja i mišljenja jedinica lokalne samouprave."

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-34309/25

16. juna 2025. godine
Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav (1) tačka c) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 46. stav (1) i 47. stav (1) Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 37/08), Skupština Kantona Sarajevo, na 23. Radnoj sjednici održanoj dana 16.06.2025. godine, donijela je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO"

Član 1.

(Izmjena člana 5.)

U Odluci o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/99 - Prečišćeni tekst 31/07 i 1/13) u članu 5. stav (2) iza riječi: "građevina", dodaju se slijedeće djelatnosti:

"71.11. Arhitektonske djelatnosti i

71.12. Inženjerske djelatnosti i sa njima povezano tehničko savjetovanje".



Na osnovu čl. 113. i 223. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Novi prečišćen tekst, broj 25/10 i br. 14/11, 19/11 i 7/12), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.09.2012. godine, povodom razmatranja prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, donijela je slijedeću

ODLUKU

I

Skupština Kantona Sarajevo, je većinom glasova od izabranih poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, izglasala Odluku o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25684/12 Predsjedavajuća
21. septembra 2012. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 172, 175. i 176. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici od 17.09.2012. godine, utvrdila je Drugi novi prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Drugi novi prečišćeni tekst Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo obuhvata Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo-Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10), Odluku o dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/11, 7/12, 26/12) u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-24830/12 Predsjedavajući
17. septembra 2012. godine Zakonodavno-pravne komisije
Sarajevo Amir Zukić, s. r.

POSLOVNIK SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO DRUGI NOVI PREČIŠĆENI TEKST

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) konstituiše se, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 2.

Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuju se:

- konstituisanje i unutrašnja organizacija Skupštine;
- način rada Skupštine;
- dužnosti i prava poslanika/zastupnika u Skupštini;
- javnost rada Skupštine;
- akta Skupštine;
- izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja i razrješenja iz nadležnosti Skupštine;
- odnos Skupštine prema Vladi (u daljem tekstu: Vlada);

- odnos Skupštine prema političkim strankama i udruženjima građana;
- saradnja sa Gradskim vijećem i Domom naroda Parlamenta Federacije BiH;
- saradnja Skupštine sa općinskim vijećima; i
- druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Član 3.

Ako neko pitanje organizacije i rada Skupštine nije uređeno Poslovnikom, uređić se zaključkom Skupštine, na sjednici.

Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se od dana donošenja.

Zaključak iz stava 1. ovog člana ne može biti u suprotnosti sa načelima i odredbama Poslovnika.

Član 4.

Sjedište Skupštine je u Sarajevu, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Član 5.

Skupština ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se sekretar Skupštine.

II - KONSTITUISANJE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SKUPŠTINE

Konstituisanje Skupštine

Član 6.

Skupština je jednodomna i čine je poslanici/zastupnici čiji je broj utvrđen Ustavom Kantona i zakonom (u smislu ovog poslovnika, "poslanik/zastupnik" podrazumijeva osobe oba spola).

Član 7.

Prva sjednica Skupštine saziva se najkasnije 10 dana nakon što nadležni organ potvrdi, ovjeri i objavi izborne rezultate.

Prvu sjednicu Skupštine saziva predsjedavajući Skupštine iz prethodnog saziva i predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjedavajućeg u novom sazivu.

Ukoliko je predsjedavajući Skupštine spriječen, prvu sjednicu saziva jedan od njegovih zamjenika iz prethodnog saziva.

Ukoliko su i zamjenici spriječeni da sazovu prvu sjednicu Skupštine, sjednicu saziva najstariji izabrani poslanik/zastupnik u novom sazivu, odnosno onaj poslanik/zastupnik koga za sazivanje ovlasti jedna trećina novoizabranih poslanika/zastupnika.

Član 8.

Predsjedavajući prve sjednice Skupštine predočava Skupštini izvještaj Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile poslanički/zastupnički mandat.

Poslanici preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave, koja glasi:

"Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štiti interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive."

Procedura iz st. 1. i 2. ovog člana odnosi se i na poslanike/zastupnike sa naknadno dodijeljenim mandatima.

Predsjedavajući zaprimljene amandmane dostavlja predlagачu koji je obavezan u roku od 5 dana od dana dostavljanja amandmana da se očituje u pisanoj formi i očitovanje dostavi predsjedavajućem.

Član 153.

Na amandman predlagачa zakona svaki poslanik/zastupnik može podnijeti amandman do zaključenja pretresa.

Kada se amandmanom mijenjaju načela na kojim se zasniva zakon ili se angažuju značajnija materijalna sredstva, na prijedlog 10 poslanika/zastupnika, Zakonodavno-pravne komisije, nadležnog ili drugog radnog tijela Skupštine, Skupština može odlučiti da se odloži rasprava radi zauzimanja stavova u klubovima poslanika/zastupnika.

Član 154.

Ukoliko se amandmanom bitnije mijenja tekst prijedloga zakona, o amandmanu se ne može odlučiti prije nego što se o njemu ne izjasne nadležna radna tijela Skupštine, Zakonodavno-pravna komisija i Vlada.

Član 155.

Ako amandman na prijedlog zakona sadrži odredbe kojima se angažuju finansijska sredstva, predsjedavajući Skupštine dostavlja amandman i nadležnom kantonalnom organu u čiji djelokrug spadaju pitanja obezbjeđenja sredstava i raspolaganja sredstvima da razmotri uticaj odredaba amandmana na raspoloživa sredstva i na obezbjeđenje sredstava za finansiranje predloženog rješenja i da o tome izvjesti Skupštinu.

Član 156.

Povodom amandmana na prijedlog zakona podnesenog u toku pretresa, Skupština može odlučiti da se pretres prekine da bi se o amandmanu izjasnila Vlada, nadležno radno tijelo, klubovi naroda i Zakonodavno-pravna komisija.

Član 157.

Podnosilac prijedloga zakona se izjašnjava o amandmanu.

Vlada Kantona se izjašnjava o amandmanima i kada nije predlagач zakona.

Amandman podnosioca prijedloga zakona, kao i amandman drugog ovlaštenog predlagачa sa kojim se podnosilac prijedloga saglasio, postaje sastavni dio prijedloga zakona.

O amandmanu na prijedlog zakona sa kojim se nije saglasio predlagач, a podnosilac amandmana nije odustao od njega, Skupština glasa odvojeno.

- Donošenje zakona po skraćenom postupku

Član 158.

Kad je to programom rada Skupštine predviđeno ili kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacрта da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

Ako Skupština ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po skraćenom postupku, sa prijedlogom zakona će se postupiti kao sa nacrtom i o tom nacrtu odmah se vrši rasprava.

- Donošenje zakona po hitnom postupku

Član 159.

Zakoni se, po pravilu, ne donose po hitnom postupku.

Izuzetno, po hitnom postupku može da se donese samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo da izazove štetne posljedice za društvene interese u Kantonu.

Član 160.

Prijedlog da se donese zakon po hitnom postupku, skupa sa prijedlogom tog zakona, može da podnese svaki poslanik/zastupnik, radno tijelo Skupštine ili Vlada, uz obrazloženje zašto je neophodno da se zakon donese po hitnom postupku.

Član 161.

O prijedlogu za donošenje zakona po hitnom postupku odlučuje Skupština kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine prije utvrđivanja dnevnog reda.

O prijedlogu se vodi pretres, a Skupština može odlučiti da podnosilac prijedloga zakona ili njegov predstavnik na sjednici Skupštine usmeno navede razloge zbog kojih je potrebno da se zakon donese po hitnom postupku.

Ako prijedlog nije podnijela Vlada, Skupština će prije odlučivanja od nje zatražiti mišljenje o ovom prijedlogu.

Ako Skupština usvoji prijedlog za donošenje zakona po hitnom postupku, prijedlog zakona se unosi u dnevni red i o njemu se odlučuje na istoj sjednici Skupštine.

Ako Skupština ne prihvati razloge iz člana 159. stav 2. ovog poslovnika za donošenje zakona po hitnom postupku, o svom zaključku odmah obavještava podnosioca prijedloga zakona, te o njemu raspravlja kao o nacrtu.

Član 162.

Predsjedavajući Skupštine, kad primi prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku, zatražiće od Zakonodavno-pravne komisije i odgovarajućeg radnog tijela da razmotre prijedlog zakona i podnesu Skupštini izvještaj.

Skupština može, kad utvrdi potrebu donošenja zakona po hitnom postupku ili u toku pretresa, da zatraži od Zakonodavno-pravne komisije i odgovarajućeg radnog tijela da razmotre prijedloge i podnesu odmah izvještaj o prijedlogu zakona.

Član 163.

Na prijedlog zakona koji se donosi po hitnom postupku mogu da se podnose amandmani do zaključenja pretresa.

Ako se amandmanom mijenjaju načela na kojima se zasniva prijedlog zakona, ili ako bi prihvatanje amandmana prouzrokovalo bitnu izmjenu teksta prijedloga zakona, ili ako se amandmanom angažuju finansijska sredstva, Skupština će odlučiti o amandmanu kad pribavi mišljenje Zakonodavno-pravne komisije i kad se o tom izjasni Vlada.

Zakonodavno-pravna komisija i druga nadležna tijela dužni su da odmah razmotre dostavljene amandmane i da podnesu Skupštini izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima.

- Vršenje ispravki u zakonu, drugom propisu i općem aktu

Član 164.

Prijedlog za ispravku štamparskih grešaka u objavljenom tekstu zakona, drugih propisa i općih akata Skupštine podnosi kantonalni organ uprave koji je nadležan za staranje o izvršavanju tih akata ili ovlašteni podnosilac prijedloga zakona, drugog propisa ili općeg akta.

Ispravke štamparskih grešaka u objavljenom tekstu zakona, drugog propisa ili općeg akta Skupštine, poslije savrnavljanja sa izvorikom zakona, drugog propisa ili općeg akta Skupštine, daje sekretar Skupštine.



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se blije utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službeni obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odlučuje Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve

propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduziman odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zadržavanje;
- donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u okviru dogovorenog sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраних poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

